

Februar 2026

**II emisija redovnih (običnih) akcija javnom ponudom na Banjalučkoj berzi
ODS "ELEKTROKRAJINA" A.D. Banja Luka**





Sadržaj

I. SKRAĆENI PROSPEKT	5
A. UVOD, SA UPOZORENJIMA	5
B. KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU	6
D. KLJUČNE INFORMACIJE O JAVNOJ PONUDI	11
II. FAKTORI RIZIKA.....	12
I.1 Faktori rizika Emitenta	12
1.1.1 Tržišni rizik	12
1.1.2 Rizik likvidnosti	13
1.1.3 Kreditni rizik	13
1.1.4 Operativni rizik.....	14
II.1 Faktori rizika vlasničkih hartija od vrijednosti	15
II.1.1 Cjenovni rizik	15
II.1.2 Rizik neisplaćivanja dividende.....	15
II.1.3 Rizik likvidnosti akcija	15
II.1.4 Poreski rizik	15
III. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	17
III.1 ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJA NADLEŽNOG ORGANA	17
III.1.1 Lica odgovorna za podatke	17
III.1.2 Izjava odgovornih lica	17
III.2 Izvještaji stručnjaka	17
III.2.1 Informacije koje potiču od trećih lica.....	18
III.2.2 Izjave	18
III.3 OVLAŠĆENI REVIZORI.....	18
III.4 INFORMACIJE O EMITENTU.....	19
III.5 PREGLED POSLOVANJA	19
III.5.1 Opis glavnih djelatnosti Emitenta	19
III.5.2 Značajni novi proizvodi ili djelatnosti	20
III.5.3 Glavna tržišta	20
III.5.4 Važni događaji u razvoju Emitenta	21
III.5.5 Strategije i ciljevi.....	21
III.5.6 Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima	22
III.5.7 Položaj Emitenta na tržištu	22
III.5.8 Ulaganja	23
III.5.9 Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta... 25	
III.6 ORGANIZACIONA STRUKTURA	26
III.7 PREGLED FINANSIJSKOG POSLOVANJA	27
III.8 IZVORI SREDSTAVA	31
III.8.1 Izvori sredstava	31
III.9 REGULATORNO OKRUŽENJE.....	33



III.10	INFORMACIJE O TRENDOVIMA	33
III.10.1	Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta	33
III.10.2	Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta	34
III.10.3	Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta	34
III.11	PREDVIĐANJE ILI PROCJENE DOBITI	34
III.12	RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI	34
III.12.1	Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja	37
III.12.2	Sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija	37
III.13	LIČNA PRIMANJA I NAKNADE	38
III.14	UPRAVA	38
III.14.1	Naknade za raskid ugovora	39
III.15	ZAPOSLENI	39
III.15.1	Udjeli u vlasništvu	39
III.15.2	Aranžmani u vezi mogućnosti sticanja akcija od strane zaposlenih	39
III.16	VLASNIČKA STRUKTURA	39
III.16.1	Različita glasačka prava akcionara	40
III.16.2	Različita glasačka prava akcionara	40
III.16.3	Vlasništvo i kontrola nad Emitentom	40
III.16.4	Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom	40
III.17	TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA	40
III.18	FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITI I GUBICIMA EMITENTA	42
III.18.1	Polugodišnji finansijski podaci Emitenta na dan 30.06.2025. godine	42
III.18.2	Finansijski podaci Emitenta za 2024, 2023. i 2022. godinu	52
III.18.3	Revizorski izvještaji Emitenta	82
III.18.4	Konsolidovani finansijski izvještaji	90
III.18.5	Pro forma finansijske informacije	90
III.18.6	Politika dividendi	90
III.18.7	Sudski i arbitražni postupci	90
III.18.8	Značajne promjene finansijskog položaja Emitenta	91
III.19	DODATNE INFORMACIJE	91
III.19.1	Osnovni kapital	91
III.19.2	Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost akcija Emitenta koje drži sam Emitent	91
III.19.3	Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti i varanta	91
III.19.4	Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala	92
III.19.5	Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno, uslovno ili bezuslovno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose	92
III.19.6	Istorijski pregled osnovnog kapitala	92
III.19.7	Ugovor o osnivanju i statut Emitenta	92
III.20	ZNAČAJNI UGOVORI	93
III.21	DOSTUPNI DOKUMENTI	93



IV. OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI	94
IV.1 KLJUČNE INFORMACIJE	94
IV.1.1 Izjava o obrtnom kapitalu.....	94
IV.1.2 Kapitalizacija i zaduženost	94
IV.1.3 Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu	94
IV.1.4 Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava	94
IV.2 INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET JAVNE PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE.....	95
IV.2.1 Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude	95
IV.2.2 Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju	95
IV.2.3 Valuta emisije hartija od vrijednosti	95
IV.2.4 Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja	95
IV.2.5 U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane.....	96
IV.2.6 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti	96
IV.2.7 Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanju	97
IV.2.8 Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveza za preuzimanja	97
IV.2.9 Podaci o ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta	98
IV.2.10 Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti	98
IV.2.11 Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja emitenta.....	99
IV.2.12 Podaci za kontakt Emitenta	99
IV.3 USLOVI JAVNE PONUDE	99
IV.3.1 Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude	99
IV.3.2 Ukupna količina emisije	99
IV.3.3 Period trajanja ponude, uključujući sve moguće izmjene i opis postupka podnošenja zahtjeva za ponudu ..	99
IV.3.4 Podaci o roku i okolnostima mogućeg opoziva ili obustave ponude, te o tome da li je opoziv moguć nakon što trgovanje započne.....	100
IV.3.5 Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu.....	100
IV.3.6 Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu.....	100
IV.3.7 Rokovi za povlačenje zahtjeva	100
IV.3.8 Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti	101
IV.3.9 Način i datum javne objave rezultata ponude.....	101
IV.3.10 Postupak za ostvarivanje prava preče kupovine, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarivanja prava upisa	101
IV.3.11 Plan distribucije i dodjele	102
IV.3.12 Namjere postojećih akcionara, članova upravnih ili nadzornih organa za upis akcija iz emisije	102
IV.3.13 Postupak obavješćavanja podnosioca zahtjeva za kupovinu o dodjeljenim iznosima i mogućnosti započinjanja trgovanja prije dostave tog obavješćenja.....	102
IV.3.14 Određivanje cijene	102
IV.3.15 Provođenje ponude odnosno prodaje emisije i pokroviteljstvo emisije	103
IV.3.16 Ime i adresa platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi	103
IV.3.17 Ime i adresa subjekta koji provodi postupak preuzimanja uz obavezu otkupa i agenta emisije koji provodi ponudu bez obaveze otkupa	103
IV.3.18 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti	103
IV.4 UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM	103



IV.4.1 Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište.....	103
IV.4.2 Sva uređena javna tržišta na kojima će hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili već jesu uvrštene u trgovanje	104
IV.4.3 Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta	104
IV.4.4 Podaci o subjektima koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju	104
IV.4.5 Podaci o mjerama za stabilizaciju cijena akcija	104
IV.4.6 Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe).....	104
IV.5 VLASNICI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJI PRISTUPAJU PRODAJI	104
IV.5.1 Ukupni neto priliv od emisije i procjena ukupnih troškova emisije	104
IV.6 RAZRJEDIVANJE AKCIONARSKE STRUKTURE	105
IV.7 DODATNE INFORMACIJE	106
IV.7.1 Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti	106
IV.7.2 Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj	106
IV.8 Prilozi.....	106



I. SKRAĆENI PROSPEKT

A. UVOD, SA UPOZORENJIMA

OSNOVNI PODACI O EMITENTU	
Vrsta hartija od vrijednosti, ISIN broj	Redovne (obične) akcije, ISIN kod: BA100EKBLRA7
Puno poslovno ime:	Operater distributivnog sistema "ELEKTROKRAJINA" A.D. Banja Luka
Skraćeno poslovno ime:	ODS "ELEKTROKRAJINA" A.D. Banja Luka
Sjedište i adresa:	Kralja Petra I Karađorđevića broj 95, Banja Luka
Matični broj:	01074440
Šifra djelatnosti:	35.13 - Distribucija električne energije
Registracioni sud:	Okružni privredni sud u Banja Luci
MBS:	1-1117-00
JIB:	4400855640000
Oznaka i broj u registru emitenata	EKBL-R-A, 04-691-99/05
Telefon:	00 387 051/215-472
Fax:	00 387 051/215-606
E-mail:	info@elektrokrajina.com
Web:	https://www.elektrokrajina.com/
AGENT EMISIJE	
Poslovno ime:	BDD „MONET BROKER“ AD Banja Luka
Adresa:	Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka
Matični broj	11015239
Telefon:	00387 51 345-600
Fax:	00387 51 345-601
E-mail:	mail@monetbroker.com
Web:	https://www.monetbroker.com
ORGAN KOJI JE ODOBRILO PROSPEKT	
Poslovno ime:	Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
Adresa:	Vuka Karadžića br.6, Banja Luka
Telefon:	00387 51 218-362
Fax:	00387 51 218-361
E-mail:	kontakt@secs.gov.ba
Web:	www.secs.gov.ba
Datum odobrenja Prospekta:	-

„Skraćeni prospekt je potrebno čitati kao uvod u prospekt. Investitor bi svaku odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti trebao zasnivati na razmatranju prospekta kao cjeline. Investitor može da izgubi dio ili cjelokupni uloženi kapital. Lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt, uključujući i njegov prevod, dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospekta, ili ako ne pruža ključne informacije investitoru kada se čita sa drugim dijelovima prospekta.“



B. KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU

Puno poslovno ime: Operater distributivnog sistema "Elektrokrajina" akcionarsko društvo Banja Luka

Skraćeno poslovno ime: ODS "Elektrokrajina" A.D. Banja Luka

Pravni oblik Emitenta: Akcionarsko društvo;

Zakonski okvir: Emitent posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i Zakonom o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS", br. 75/04, 78/11 i 1/26)

Osnovni kapital Emitenta: 92.276.622,00 KM

JIB: 4400855640000

MB: 01074440

Pretežna djelatnost Emitenta: 35.13 Distribucija električne energije.

Članovi Uprave Emitenta su:

Saša Popović dipl. inž. elektrotehnike, *v.d. direktora preduzeća*

Mr Vanja Bajić dipl. inž. elektrotehnike, *izvršni direktor za upravljanje mrežom*

Krstan Tomić dipl. inž. mašinstva, *izvršni direktor za mjerenje i odnose sa korisnicima*

Nenad Drljača dipl. inž. elektrotehnike, *izvršni direktor za upravljanje imovinom*

Aleksandar Plazinić dipl. ekonomista, *v.d. izvršnog direktora za poslove podrške*

Borislav Petrović dipl. inž. elektrotehnike, *v.d. izvršnog direktora za terenske operacije*

Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2022, 2023 i 2024 godinu izvršio je Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, Ulica Vase Pelagića 2/IV, 78 000 Banja Luka, Isidora Džombić i Miloš Grujić ovlašćeni revizori.

U tabeli ispod dat je pregled vlasničke struktura Emitenta na dan 12.02.2026. godine:

Naziv	% učešća	Broj akcija
MH ERS MP AD TREBINJE	65,005591	59.984.963
PREF AD BANJA LUKA	10,239107	9.448.302
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	5,000000	4.613.831
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF MAXIMUS FUND	4,308258	3.975.515
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED	1,215568	1.121.685
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND	1,130492	1.043.180
LOZINA DAMIR	1,090274	1.006.068
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	0,561800	518.410
TOPIĆ RODOLJUB	0,544163	502.135
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND	0,512199	472.640
OSTALI	10,392548	9.589.892
UKUPNO	100	92.276.622

Kontrolni položaj u Emitentu ima Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje sa procentom vlasništva 65,005591 %.



Skraćeni finansijski podaci Emitenta

Polugodišnji finansijski podaci Emitena:

Skraćeni bilans stanja	30.06.2025.	30.06.2024.
<i>Aktiva</i>		
Stalna sredstva	474.032.628	479.751.513
Tekuća sredstva	39.469.623	34.494.804
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	507.377	207.656
Kratkoročna sredstva	24.748.375	19.492.377
Bilansna aktiva	518.715.548	519.459.614
<i>Pasiva</i>		
Ukupan kapital	237.955.199	234.205.501
Osnovni kapital	92.276.623	92.276.623
Rezerve	6.403.888	6.403.888
Revalorizacione rezerve	144.464.909	144.464.909
Dugoročna rezervisanja	5.151.739	5.466.023
Dugoročne obaveze	67.083.820	67.083.820
Kratkoročne obaveze i rezervisanja	172.578.542	176.897.259
Bilansna pasiva	518.715.548	519.459.614
Skraćeni bilans uspjeha	30.06.2025.	30.06.2024.
Poslovni prihodi	77.310.160	73.978.358
Poslovni rashodi	74.452.441	73.104.828
<i>Poslovni dobitak</i>	<i>2.857.719</i>	<i>873.530</i>
Finansijski prihodi	319.242	558.445
Finansijski rashodi	1.446.230	619.577
<i>Dobitak redovne aktivnosti</i>	<i>1.730.731</i>	<i>812.398</i>
Ostali prihodi	1.252.683	434.532
Ostali rashodi	131.481	225.705
<i>Dobitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda</i>	<i>1.121.202</i>	<i>208.827</i>
UKUPNI PRIHODI	79.993.517	76.039.565
UKUPNI RASHODI	76.243.819	74.097.218
NETO DOBITAK	3.749.698	1.942.347

Skraćeni bilans novčanih tokova	30.06.2025.	30.06.2024.
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	85.099.277	82.179.482
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	80.782.419	77.191.478
Neto prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti	4.316.858	4.988.004
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	4.093	46.607
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	1.289.225	1.475.307
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	1.285.132	1.428.700
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.073	1.267
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2.733.078	3.378.740
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	2.732.005	3.377.473
Ukupni prilivi gotovine	85.104.443	82.227.356
Ukupni odlivi gotovine	84.804.722	82.045.525
Neto priliv gotovine	299.721	181.831



Gotovina na početku obračunskog perioda	207.656	78.156
Gotovina na kraju obračunskog perioda	507.377	259.987

Skraćeni godišnji finansijski podaci Emitenta

Skraćeni bilans stanja	2024	2023	2022
<i>Aktiva</i>			
Stalna sredstva	479.751.513	474.377.110	466.492.851
Tekuća sredstva	34.494.804	29.638.653	6.237.910
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	207.656	78.156	133.808
Kratkoročna razgraničenja	138.147	131.178	176.981
Bilansna aktiva	519.459.614	510.074.806	508.801.315
<i>Pasiva</i>			
Kapital	234.205.501	233.563.356	231.228.189
Osnovni kapital	92.276.623	92.276.623	92.276.623
Rezerve	6.403.888	6.403.888	2.066.924
Revalorizacija rezerve	144.464.909	154.223.403	166.187.376
Neraspoređeni dobitak	10.400.639	14.195.011	13.095.614
Rezervisanja	5.466.023	3.942.687	4.043.939
Dugoročne obaveze	67.083.820	64.778.405	72.705.792
Kratkoročne obaveze	176.897.259	173.931.345	165.849.139
Kratkoročna razgraničenja	2.408.919	1.459.101	1.009.604
Bilansna pasiva	519.459.614	510.074.806	508.801.315

Skraćeni bilans uspjeha	2024	2023	2022
Prihod od prodaje	144.822.440	141.983.070	117.337.221
EBITDA	35.479.306	32.916.128	31.651.342
Amortizacija	30.940.138	29.697.098	27.681.107
EBIT	4.539.168	3.219.030	3.970.235
Rashodi kamata	3.183.655	2.183.273	2.202.579
Dobitak prije poreza	1.355.513	1.035.757	1.767.656
Porezi iz dobitka	713.368	-1.195.281	1.162.428
Neto dobitak	642.145	2.231.038	605.228
Prosječan broj zaposlenih	1.341,00	1.326,00	1.315,00
Prihod po zaposlenom	107.995,85	107.076,22	101.958,76

Skraćeni bilans novčanih tokova	2024	2023	2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	169.780.834	177.071.442	140.127.865
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	169.762.679	153.562.851	114.664.965
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti	11.467.373	10.103.866	25.462.900
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	85.789	32.075	4.221



Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja	3.119.681	18.781.938	21.594.084
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	3.059.975	3.793.128	21.589.863
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	9.244.472	655.206	19.502
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	6.099.235	5.469.586	7.326.404
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	205.852	85.343	7.306.902
Ukupni prilivi gotovine	179.111.095	177.758.723	140.151.588
Ukupni odlivi gotovine	178.981.595	177.814.375	143.585.453
Neto priliv (odliv) gotovine	129.500	0	3.433.865
Gotovina na početku obračunskog perioda	78.156	133.808	3.567.673
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0	0
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	0	0	0
Gotovina na kraju obračunskog perioda	207.656	78.156	133.808

Rizici specifični za Emitenta

Emitent u okviru redovnog poslovanja može biti izložen sljedećim rizicima:

- I Tržišni rizik
- II Rizik likvidnosti
- III Kreditni rizik
- IV Operativni rizik

Tržišni rizik U okviru tržišnog rizika Emitent u svom poslovanju može biti izložen riziku promjene kursa stranih valuta, riziku promjena kamatnih stopa i promjene cijene kapitala.

Rizik likvidnosti je rizik da Emitent neće biti u mogućnosti da izmiruje obaveze u roku dospelja i rizik nemogućnosti da se sredstva realizuju po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru.

Kreditni rizik nastaje kod gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja od pravnih i fizičkih lica, kao i preuzetih obaveza, te se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze prema Emitentu, što će rezultirati finansijskim gubitkom Emitenta.

Operativni rizik U okviru operativnog rizika Emitent u svom poslovanju može biti izložen riziku nemogućnosti pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom za sve korisnike mreže, riziku nemogućnosti smanjenja distributivnih gubitaka i riziku nedovoljne edukovanosti i stručnosti radnika.



C. KLJUČNE INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SE EMITUJU

Vrsta:	Redovne (obične) akcije, klase „A“
Broj akcija:	33.000.000
Pojedinačna nominalna vrijednost:	1,00 KM
Ukupna nominalna vr. emisije:	33.000.000,00 KM
ISIN kod:	BA100EKLRA7
Ukupan broj do sada emitovanih hartije od vrijednosti iste vrste i klase:	Emitent je emitovao jednu emisije redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM i to: ▪ I (prvu) emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom – emitovano 92.276.622 akcije, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 92.276.622,00 KM;
Prava sadržana u hartijama od vrijednosti	▪ pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Emitenta, ▪ pravo učešća u radu Skupštine akcionara Emitenta, ▪ pravo glasa u Skupštini akcionara Emitenta, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas, ▪ pravo na isplatu dividende, ▪ pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Emitenta a nakon isplate povjerilaca, ▪ pravo prećeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica, ▪ pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom, ▪ sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.
Relativna nadređenost HOV u strukturi kapitala Emitenta u slučaju nesolventnosti, uključujući podatke o nivou podređenosti HOV:	Sve obične (redovne) akcije nose ista prava
Ograničenje prenosivosti:	Bez ograničenja prenosivosti
Politika dividende ili isplate	Emitent nema usvojenu politiku dividende
Tržište:	Nakon registracije II emisije akcija Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje emisije na Službeno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

Faktori rizika vezani za hartije od vrijednosti

Cjenovni rizik - Odnosi se na rizik od gubitka vlasnika akcija usljed promjene (smanjenja) tržišne cijene akcija Emitenta. S obzirom na to da su u pitanju akcije otvorenog akcionarskog društva koje će biti kotirane na Banjalučkoj berzi, one su podložne uticaju tržišnih rizika koji se oslikavaju u njihovoj tržišnoj cijeni. Stepen rizika: **VISOK**.

Rizik neisplaćivanja dividende - Emitent nema usvojenu politiku dividendi i nije isplaćivao dividendu u prethodnom periodu. Uzevši u obzir nivo obaveza Emitenta nije realno očekivati da će u narednim godinama isplaćivati dividendu akcionarima. Stepen rizika: **VISOK**.

Rizik likvidnosti akcija - Predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Navedeni rizik se odnosi na mogućnost ostvarivanja gubitka usljed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta. Stepen rizika: **SREDNJI**.

Poreski rizik - Investitor mora prihvatiti činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama ili da neće doći do promjene postojećih poreskih stopa. Stepen rizika: **SREDNJI**.

Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu akcija mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini akcija odgovarajuća i prihvatljiva investicija.



D. KLJUČNE INFORMACIJE O JAVNOJ PONUDI

Druga emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti svim zainteresovanim pravnim i fizičkim, domaćim i stranim licima. Drugom emisijom Emitent emituje 33.000.000 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji. Prodajna cijena akcija iz II emisije iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Dan početka upisa i uplate akcija utvrđen je u javnom pozivu koji će biti objavljen u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze. Javna ponuda će trajati 30 dana, s tim da će se u prvih 15 dana od početka ponude koristiti pravo preče kupovine. Pravo preče kupovine imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan presjeka, a koji je 20. dan (23.02.2026.godine) od dana donošenja Odluke o II emisiji akcija Emitenta. Upis akcija putem prava preče kupovine vršiće se putem upisnica kod Agenta emisije, a nakon proteka roka za korišćenje prava preče kupovine preostali dio akcija ponudiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi.

Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude prije isteka roka za upis i uplatu akcija.

Takođe, u skladu sa članom 39. stav (6) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022) Emitent ima pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu akcija ukoliko se u toku korišćenja prava preče kupovine realizuje minimalni prag uspjehnosti definisan Odlukom o emisiji, odnosno 60% od ukupnog broja ponuđenih akcija.

Emitent očekuje da će postojeći akcionari iskoristiti pravo preče kupovine, te da neće doći do razvodnjavanja vlasničke strukture nakon II emisije akcija.

Jedinstveni prospekt druge emisije redovnih (običnih) akcija biće dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, kao i na internet stranicama Emitenta: (www.elektrokrajina.com), Agenta emisije: (www.monetbroker.com) i Banjalučke berze: (www.blberza.com) najmanje 10 godina od dana njegovog objavljivanja.

Nakon registracije druge emisije redovnih (običnih) akcija Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje emisije na službeno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti. Nakon podnesenog zahtjeva, uvrštenje hartija na službeno tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na službeno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

Procjenjuje se da ukupni troškovi emisije neće preći 1,36 % nominalne vrijednosti emisije. Kupovinom na berzi investitori plaćaju cijenu upisanih akcija uvećanu za iznos brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina akcija, kao i trošak platnog prometa. Cijena po kojoj će investitori vršiti upis i uplatu iznosi 1,00 KM po jednoj akciji. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Cilj prikupljanja sredstava: Drugom emisijom redovnih (običnih) akcija javnom ponudom ima za cilj da se prikupljena sredstva koriste za izmirenje duga prema MH „ERS“ a.d. Trebinje. Korišćenje prikupljenih sredstava: Sredstva dobijena emisijom akcija biće namijenjena za izmirenje obaveza, čime će se smanjiti iznos ukupnog duga.

Očekivani efekti: Izmirenje duga će dovesti do smanjenja ukupnog iznosa obaveza, što će pozitivno uticati na finansijsku stabilnost Emitenta i njenu kreditnu sposobnost.

Ova emisija akcija ne podliježe sporazumu o preuzimanju emisije i ne postoje nikakvi sukobi interesa koji se odnose na ponudu akcija ili njihovo uvrštenje u trgovanje.

Uprava Emitenta procjenjuje da će se realizovati minimalno 65% emisije, te po osnovu navedene procjene a uzimajući u obzir troškove, očekivani neto priliv od druge emisije akcija iznosiće 20.999.000,00 KM.

Agent druge emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta je BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH.



II. FAKTORI RIZIKA

I.1 Faktori rizika Emitenta

Emitent u svom poslovanju može biti izložen sljedećim rizicima:

- I Tržišni rizik
- II Rizik likvidnosti
- III Kreditni rizik
- IV Operativni rizik

1.1.1 Tržišni rizik

U okviru tržišnog rizika Emitent u svom poslovanju može biti izloženo riziku promjene kursa stranih valuta, riziku promjena kamatnih stopa i promjene cijene kapitala.

Rizik od promjene kursa stranih valuta

Rukovodstvo Emitenta smatra da nije značajno izloženo riziku promjene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i inostranstvu, jer uglavnom obavlja svoje poslovne transakcije u lokalnoj valuti (Konvertibilnih maraka), kao i u EUR za koje je konvertibilna marka vezana fiksnim valutnim kursom (1 EUR=1,95583 KM). S obzirom na volatilnost valuta, postoji mala mogućnost nepovoljnih efekata na troškove, prihod i likvidnost. U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **NIZAK**.

Rizik od promjene kamatnih stopa

Emitent je izložen različitim rizicima koji mogu uticati na njegov finansijski položaj i tokove gotovine, a koji proističu iz promjena tržišnih kamatnih stopa. Iako ne poseduje značajnu kamatonosnu imovinu, prihodi su uglavnom nezavisni od promjena kamatnih stopa na tržištu.

Rizik koji Emitent nosi u pogledu promjena kamatnih stopa uglavnom je povezan s obavezama koje proizilaze iz dugoročnih kredita dobijenih od banaka. Krediti sa promjenljivim kamatnim stopama, koji su vezani za EURIBOR i LIBOR, izlažu Emitenta riziku promjene kamatnih stopa, što može uticati na tokove gotovine i povezane troškove.

Emitent redovno vrši analizu izloženosti ovom riziku na dinamičkoj osnovi, uzimajući u obzir različite strategije finansiranja i mogućnosti refinansiranja. Ova analiza uključuje razmatranje potencijalnih alternativnih izvora finansiranja koji bi mogli smanjiti uticaj kamatnih stopa na buduće tokove gotovine, te važnost ovog rizika Emitent ocjenjuje kao **SREDNJI**.

Rizik od promjene cijene kapitala

Emitent nije izložen značajnijem riziku od promjena cijena vlasničkih hartija od vrijednosti s obzirom da Grupa nema ulaganja klasifikovanih u bilansu stanja kao sredstva raspoloživa za prodaju, ili kao finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha.

Emitent je minimalno izložen riziku promjene cijene usluge mrežarine, jer cijenu mrežarine određuje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, a koja je donijela Odluku o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distribuiranih sistema u Republici Srpskoj broj 01-1430-41/25/P-157-1336 od dana 22.12.2025. godine, Odluku o izmjeni i dopuni odluke o odobravanju cijena energije i tarifnih stavova za javno snadbijevanje broj:01-1573-48/24/P-158-1348 od dana 25.12.2025. godine i izmijenu i dopunu tarifnog sistema za prodaju električne energije i korošćenja distribuirne mreže broj: 01-431-23/22/P-157-1330 od dana 22.12.2025. godine. U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **NIZAK**.



1.1.2 Rizik likvidnosti

Likvidnost predstavlja sposobnost Emitenta da plati obaveze u momentu njihovog dospelja. Analiza likvidnosti Emitenta prikazana je u sljedećoj tabeli:

R. br	O P I S	31.12.2024.	31.12.2023.	31.12.2022.
1.	Gotovina	207.656	78.156	133.808
2.	Kratkoročna potraživanja i plasmani	19.146.574	14.962.243	23.705.285
3.	Tekuća imovina	34.494.804	29.638.653	36.070.554
4.	Kratkoročne obaveze	176.897.259	173.931.345	165.849.139
5.	Racio trenutne likvidnosti	0,0012	0,0004	0,0008
6.	Racio ubrzane likvidnosti	0,1094	0,0865	0,1437
7.	Racio tekuće likvidnosti	0,1950	0,1704	0,2175

Uvidom u prethodnu tabelu može se konstatovati da je likvidnost ODS "ELEKTROKRAJINA" AD Banja Luka testirana na osnovu tri koeficijenta likvidnosti: koeficijenta trenutne likvidnosti, koeficijenta ubrzane likvidnosti i koeficijenta tekuće likvidnosti. Dobijeni rezultati pokazuju da u posmatranom periodu nijedan od koeficijenata likvidnosti nije iznad nivoa koji garantuje likvidnost (veći od 1). Na osnovu toga nameće se zaključak da Emitent ima **VISOK rizik od (ne)likvidnosti, koji predstavlja rizik od strateškog značaja**, jer nelikvidnost može da dovede u pitanje funkcionisanje poslovanje Emitenta, kao i snabijevanja elektroenergetskog sistema u Republici Srpskoj.

1.1.3 Kreditni rizik

Kreditni rizik nastaje kod potraživanja od pravnih i fizičkih lica, te se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze prema Emitentu, što će rezultovati finansijskim gubitkom. Emitent je usvojio politike u vezi sa praćenjem kreditne sposobnosti partnera, kao i zahtijevanja određenih obezbjeđenja (kolaterala), u slučajevima gdje je to moguće, a u cilju smanjivanja rizika od potencijalnih finansijskih gubitaka nastalih neispunjavanjem određenih ugovornih obaveza.

Kreditni rizik nastaje kod potraživanja od pravnih lica, gotovine i gotovinskih ekvivalenata, kao i preuzetih obaveza.

Emitent je izložen kreditnom riziku u ograničenoj mjeri. Obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem određenih mjera i aktivnosti na nivou Grupacije.

Procesom reorganizacije Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ a.d. Trebinje koja obuhvata i reorganizaciju distributivnih preduzeća jedini snabdijevач električnom energijom je Direkcija za javno snabdijevanje u okviru Matičnog preduzeća MH ERS, te distributivna preduzeća ostvaruju prihod samo po osnovu distribucije električne energije do krajnjih kupaca, odnosno mrežarine.

Naplata neplaćenih potraživanja Emitenta po osnovu isporučene električne energije iz predhodnog perioda izvršena je isključivanjem sa mreže krajnjih potrošača i pokrenute su tužbe za naplatu isporučene energije pred nadležnim sudovima.

U izuzetnim slučajevima kada se radi o korisnicima čije su usluge od značaja za širu društvenu zajednicu Emitent pribjegava naplati potraživanja reprogramiranjem obaveza gdje se rokovi i način plaćanja definišu posebnim sporazumom sa potrošačem.

Naplata kredita datih zaposlenima u Društvu se obezbjeđuje kroz administrativne zabrane, odnosno umanjenje plata za adekvatan iznos rate, dok zaposleni koji napuštaju Emitent ugovorom regulišu način isplate preostalog dijela kredita u trenutku odlaska iz preduzeća.

U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **VISOK**.



1.1.4 Operativni rizik

U okviru operativnog rizika Emitent u svom poslovanju može biti izložen riziku nemogućnosti pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom za sve korisnike mreže, riziku nemogućnosti smanjenja distributivnih gubitaka i riziku nedovoljne edukovanosti i stručnosti radnika.

Rizik nemogućnosti pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom za sve korisnike mreže

Posljedice nemogućnosti pouzdanog napajanja električnom energijom mogu biti ozbiljne i imati širok spektar uticaja, uključujući ekonomske gubitke, poremećaje u svakodnevnom životu, pa čak i rizik po živote i sigurnost ljudi, posebno u slučajevima kada su vitalne usluge poput bolnica ili komunikacijskih sistema koji moraju imati konstantno napajanje. Da bi se smanjio ovaj rizik, važno je ulagati u modernizaciju energetske infrastrukture, poboljšati infrastrukturu, implementirati napredne tehnologije poput pametnih mreža i baterija za skladištenje električne energije.

U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**.

Rizik nemogućnosti smanjenja distributivnih gubitaka

Smanjenje distributivnih gubitaka zahtijeva sveobuhvatan pristup. To uključuje, kao i kod prethodno navedenog rizika, ulaganje u modernizaciju infrastrukture kako bi se smanjili tehnički problemi, primjenu pametnih tehnologija za praćenje i upravljanje mrežom, te implementaciju sigurnosnih mjera za sprečavanje krađe električne energije. Edukacija potrošača o energetske učinkovitosti i važnosti legalne upotrebe električne energije također je ključna.

U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**.

Rizik nedovoljne edukovanosti i stručnosti radnika

Nedostatak edukacije i stručnosti radnika može dovesti do niza problema. To uključuje povećan rizik od nesreća i povreda na radu, grešaka u održavanju i popravcima koji mogu dovesti do prekida u napajanju ili čak električnih požara, te nedostatak sposobnosti za uvođenje novih tehnologija i praksi koje bi poboljšale efikasnost i pouzdanost mreže.

Da bi se smanjio ovaj rizik, potrebno je ulagati u obuku i edukaciju elektrodistribucijskih radnika na redovnoj osnovi. Obuka bi trebala obuhvatiti širok spektar tema, uključujući sigurnosne postupke, tehničke vještine za održavanje i popravke opreme, upravljanje kriznim situacijama, kao i nove tehnologije i prakse u elektroenergetici.

U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**.

Ljudski faktori i operativna greška

Ljudski faktori igraju ključnu ulogu u svakodnevnoj operaciji, održavanju i sigurnosti distributivnog sistema. Operativne greške, nesreće ili nesigurno upravljanje mogu dovesti do ozbiljnih incidenata, uključujući prekid isporuke električne energije, nesreće na radu ili oštećenja mreže. Ljudska greška može biti uzrokovana nedovoljnom obukom, niskim motivacijama, nedostatkom komunikacije ili neadekvatnim odgovorima na vanredne situacije. U skladu sa navedenim, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **VISOK**.



II.1 Faktori rizika vlasničkih hartija od vrijednosti

II.1.1 Cjenovni rizik

Odnosi se na rizik od gubitka vlasnika akcija usljed promjene (smanjenja) tržišne cijene akcija Emitenta. S obzirom na to da su u pitanju akcije otvorenog akcionarskog društva koje će biti kotirane na Banjalučkoj berzi, one su podložne uticaju tržišnih rizika koji se oslikavaju u njihovoj tržišnoj cijeni. Na kretanje tržišne cijena akcije mogu uticati brojni faktori kao što su: poslovni rezultat Emitenta, odnos ponude i tražnje za akcijama, promjene u privrednoj grani i uopšte u privredi, opšti ekonomski faktori (promjene kamatnih stopa, deviznih kurseva, poreskih stopa, inflatorna kretanja i sl.), politički događaji, kao i nepovoljni vremenski uticaji, prirodne katastrofe itd.

Aritmetička sredina službenog kursa za dane kada je bilo trgovanja akcijama Emitenta u 2025. godini iznosi 0.1485 KM, sa rasponom cijene 0.12 - 0.168 KM, dok prodajna cijena akcija iz druge emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1.00 KM po jednoj akciji. Takođe, prodajni nalog za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, biće iznesen po cijeni od 1,00 KM, uz standard povećanja cijene od 0,01 KM.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **VISOK**.

II.1.2 Rizik neisplaćivanja dividende

Emitent nema usvojenu politiku dividendi, a u prethodnom periodu nije donosio odluku niti isplaćivao dividendu.

Politika dividendi zavisi od mnogo faktora poput rezultata poslovanja, budućih prihoda, finansijskog položaja, novčanog toka, regulatornih ograničenja, kapitalnih izdataka i drugih činilaca, stoga Emitent ne može dati nikakve garancije da će dividenda u budućnosti biti isplaćena.

Uzimajući u obzir trenutni nivo obaveza Emitenta nije ralano očekivati da će se u narednom periodu isplaćivati dividenda akcionarima. Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **VISOK**.

II.1.3 Rizik likvidnosti akcija

Predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Navedeni rizik se odnosi na mogućnost ostvarivanja gubitka usljed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta. U tom slučaju postoji mogućnost da će vlasnik akcija biti primoran prodati finansijski instrument po cijeni nižoj od tržišne, te potencijalno ostvariti gubitak.

Imajući u vidu obim trgovanja hartijama Emitenta u 2025. godini, kao i raspon tržišnih cijena istih, navedeni rizik procjenjuje se kao **SREDNJI**.

II.1.4 Poreski rizik

Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi promjene na način koji bi negativno uticao na prinos. Navedeni rizik je u potpunosti izvan nadzora i uticaja Emitenta.



U nastavku su detaljnije opisane poreske odredbe koje se vezuju za hartije od vrijednosti koje su predmet javne ponude i za poreski rizik.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13 Zakona o porezu na dohodak (Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021, 56/2022, 112/2023 i 110/2024 i 114/2025), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva. Kapitalni dobici/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnovice u poreskom bilansu.

Prema članu 3, stav 1, tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak (Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021, 56/2022, 112/2023, 110/2024 i 114/2025), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju, u Republici Srpskoj, iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS", br. 94/2015, 1/2017, 58/2019, 48/2024 i 114/2025), pravna lica koja posjeduju akcije, u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne, ostvarena razlika, odnosno kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.

Investitor mora prihvatiti činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama ili da neće doći do promjene postojećih poreskih stopa. Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu akcija mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini akcija odgovarajuća i prihvatljiva investicija. Investitori čije investicione aktivnosti podliježu investicionim zakonima i propisima, ili nadzoru ili regulisanju od strane nadležnih organa, mogu da podliježu ograničenjima ulaganja u određene vrste hartija od vrijednosti.



III. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

III.1 ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJA NADLEŽNOG ORGANA

III.1.1 Lica odgovorna za podatke

Za sve informacije i podatke prikazane u Jedinstvenom prospektu, odgovorana je uprava Emitenta. Upravu Emitenta čine:

- Saša Popović, *v.d. direktora preduzeća*
- Mr Vanja Bajić, *izvršni direktor za upravljanje mrežom*
- Krstan Tomić, *izvršni direktor za mjerenje i odnose sa korisnicima*
- Nenad Drljača, *izvršni direktor za upravljanje imovinom*
- Aleksandar Plazinić, *v.d. izvršnog direktora za poslove podrške*
- Borislav Petrović, *v.d. izvršnog direktora za terenske operacije*

III.1.2 Izjava odgovornih lica

„Potvrđujemo da, prema našim saznanjima, informacije sadržane u Jedinstvenom prospektu odgovaraju činjenicama te da u Jedinstvenom prospektu nisu izostavljene informacije koje bi mogle da utiču na njegov sadržaj.“

____ Saša Popović, *v.d. direktora preduzeća*
____ Mr Vanja Bajić, *izvršni direktor za upravljanje mrežom*
____ Krstan Tomić, *izvršni direktor za mjerenje i odnose sa korisnicima*
____ Nenad Drljača, *izvršni direktor za upravljanje imovinom*
____ Aleksandar Plazinić, *v.d. izvršnog direktora za poslove podrške*
____ Borislav Petrović, *v.d. izvršnog direktora za terenske operacije*

III.2 Izvještaji stručnjaka

Jedinstveni prospekt, pored informacija dobijenih od strane Emitenta, sadrži i revizorske izvještaje za 2024, 2023. i 2022. godinu.

R.br.	Autor izvještaja	Izvještaj	Poslovna adresa
1.	Grant Thornton d.o.o. Banja Luka Ovlašćeni revizor Miloš Grujić; dipl ecc	Revizorski finansijski izvještaj za 2024	
2.	Grant Thornton d.o.o. Banja Luka Ovlašćeni revizor Nevena Milinković; diplomirani ekonomista	Revizorski finansijski izvještaj za 2023	Vase Pelagića 2/IV, 78 000 Banja Luka
3.	Grant Thornton d.o.o. Banja Luka Ovlašćeni revizor Nevena Milinković; diplomirani ekonomista	Revizorski finansijski izvještaj za 2022	



Navedeni izvještaji izrađeni su na zahtjev Emitenta i autor izvještaja je upoznat da će se isti uključiti u Jedinstveni prospekt. Po informacijama kojima raspolaže Emitent nisu izostavljene bitne činjenice kojima bi navedene informacije bile netačno prenesene.

III.2.1 Informacije koje potiču od trećih lica

Osim revizorskih izvještaja koji su izrađeni od strane lica navedenog pod tačkom III.2. Jedinstvenog prospekta u ovaj dokument nije uključeno mišljenje/izvještaj/informacija čiji je izvor treće lice.

III.2.2 Izjave

- a. Ovaj prospekt odobren je od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
- b. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske potvrđuje samo da je Emitent postupio u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Prospekt sadrži sve elemente utvrđene zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ne odgovara za istinitost, tačnost i potpunost podataka.
- c. Za istinitost, tačnost i potpunost ovog Prospekta odgovorni su Emitent, odgovorno lice Emitenta i revizor.
- d. Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u ovom Prospektu solidarno su odgovorni Emitent, ovlašćena lica Emitenta i revizor.
- e. Odobrenje ovog Prospekta ne bi se trebalo smatrati odobrenjem Emitenta na kojeg se ovaj dokument odnosi.
- f. Odobrenje ovog Prospekta ne treba se smatrati potvrdom kvaliteta hartija od vrijednosti na koje se ovaj dokument odnosi
- g. Investitori treba samostalno da procjene prikladnost ulaganja u hartije od vrijednosti ponuđene ovim Prospektom.

III.3 OVLAŠĆENI REVIZORI

Reviziju, pojedinačnih finansijskih izvještaja Emitenta za 2022, 2023 i 2024. godinu vršio je "Grant Thornton" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Ulica Vase Pelagića 2/IV 78 000 Banja Luka, ovlašćeni revizori Isidora Džombić, Nevena Milinković i Miloš Grujić.

U posmatranom periodu nije došlo do promjene revizorske kuće koja je vršila reviziju finansijskih izvještaja Emitenta.

Ne postoje okolnosti koje su dovele do odstupanja, odnosno opoziva revizora.

Navedeni revizori članovi su Saveza računovođa i revizora Republike i upisan je u Registar lica sa sertifikatom ovlašćenog revizora.



III.4 INFORMACIJE O EMITENTU

Poslovno ime Emitenta: *Operater distributivnog sistema "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka*

Mjesto registracije: *Okružni privredni sud u Banjaluci, Republika Srpska*

Matični broj: 01074440

Oznaka i broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti: *EKBL-R-A; 04-691-99/05*

Datum osnivanja Emitenta: *17.02.1992.godine*

Sjedište i pravni oblik: *Kralja Petra I Karađorđevića broj 95, Banja Luka*

Zakonodavstvo prema kojem posluje: *Emitent posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025) i Zakonom o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS", br. 75/04, 78/11 i 1/26)*

Djelatnost Društva: *35.13 - Distribucija električne energije*

Tel: + 387 051/215-472

Web adresa: *www.elektrokrajina.com*

Napomena: Informacije na internet stranici Emitenta nisu dio Jedinственог prospecta.

Zavisno državno preduzeće "Elektrokrajina" p.o. Banja Luka osnovano je Odlukom JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske 17.08.1992. godine. Sjedište Preduzeća je u Banjoj Luci, Ulica Kralja Petra Karađorđevića broj 95.

ZDP "Elektrokrajina" p.o. Banja Luka se transformisala u akcionarsko društvo na osnovu odluke o promjeni oblika organizovanja, u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, te od tada posluje pod imenom ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka.

Emitent je u toku 2024. godine promijenio naziv i dopunilo djelatnosti koje obavlja, te prema rješenju Okružnog privrednog suda u Banja Luci od 11.04.2024. godine posluje pod nazivom „Operater distributivnog sistema Elektrokrajina a.d. Banja Luka“.

ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka je preduzeće koje posluje u okviru Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ a.d. Trebinje.

III.5 PREGLED POSLOVANJA

III.5.1 Opis glavnih djelatnosti Emitenta

Osnovna djelatnost Emitena je distribucija električne energije pod oznakom 35.13. U strukturi poslovnih prihoda vidljivo je da Emitent, u posmatranom periodu, ostvaruje od 95,35 % poslovnih prihoda od naknade za korišćenje elektrodistributivne mreže (mrežarine). Poslovne prihode ostvarene od distribucije električne energije, te ostali poslovni prihodi.

Struktura poslovnih prihoda emitenta data je u sljedećoj tabeli:

OPIS	2024	2023	2022
Poslovni prihodi			
Prihodi od mrežarina	138,084,621	135,327,017	111,902,514
Prihodi od prodaje usluga (interni odnosi sa ppl)-nestandarsne usluge-1000	415,635	687,822	493,644



Prihodi od prodaje usluga (interni odnosi sa ppl)-2100	33	0	231
Prihod od prodaje električne energije	5,472,468	5,081,485	4,411,928
UKUPNO	144,822,440	141,983,070	117,337,221

izraženo u KM

Struktura ostalih poslovnih prihoda u 2024. godini:

- prihodi od zakupnina: 53,913,00 KM
- prihodi od zakupnina (interni odnosi): 133,667,00 KM
- prihodi od donacija: 2,477,034,00 KM
- prihodi iz budžeta: 817,410,00 KM
- ostali prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka: 25,552,00 KM
- prihodi od aktiviranja izrađenih rezervnih dijelova u sopstvenih režiji: 240,537,00 KM
- prihodi d aktiviranja usluga: 5,592,010,00 KM
- ostali prihodi: 112,00 KM

Struktura ostalih poslovnih prihoda u 2023. godini:

- prihodi od zakupnina: 66,377,00 KM
- prihodi od zakupnina (interni odnosi): 169,492,00 KM
- prihodi od donacija: 640,753,00 KM
- prihodi iz budžeta: 492,572,00 KM
- ostali prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka: 38,934,00 KM
- prihodi od aktiviranja izrađenih rezervnih dijelova u sopstvenih režiji: 250,470,00 KM
- prihodi d aktiviranja usluga: 6,573,704,00 KM
- ostali prihodi: 45,00 KM

Struktura ostalih poslovnih prihoda u 2022. godini:

- prihodi od zakupa: 64,505,00 KM
- prihodi od zakupa PPL: 178,590,00 KM
- prihodi od donacija: 613,197,00 KM
- prihodi iz budžeta: 486,706,00 KM
- prihodi od aktiviranja učinaka: 4,619,842,00 KM
- ostali prihodi od aktiv. Ili potrošnje učinaka: 38,047,00 KM
- prihodi od aktiviranja u sopstvenoj režiji: 284,664,00 KM
- ostali poslovni prihodi: 2,190,00 KM

III.5.2 Značajni novi proizvodi ili djelatnosti

Emitent nije uvodio nove proizvode i usluge.

III.5.3 Glavna tržišta

Emitent ostvaruje preko 99% poslovnih prihoda prodajući proizvode na domaćem tržištu, odnosno tržištu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine.

Struktura prihoda Emitenta data je u tački III.5.1.



III.5.4 Važni događaji u razvoju Emitenta

Operater distributivnog sistema Elektrokrajina a.d. Banja Luka osnovano je odlukom Javnog preduzeća "Elektroprivreda" Republike Srpske 17.02.1992. godine.

Emitent je do početka procesa reorganizacije obavljao djelatnosti distribucije, snabdijevanja i trgovine električnom energijom. U toku 2019. godine počeo je postupak restrukturiranja Emitenta usklađujući poslovanje sa Direktivama evropske unije – Treći energetska paket, kojim postepeno gubi dozvolu za snabdijevanje električnom energijom krajnjih potrošača.

Osnovna djelatnost preduzeća je distribucija električne energije, upravljanje, razvoj i održavanje distributivnog sistema. Ova organizaciona promjena je u skladu sa rekonstrukcijom čitavog elektroenergetskog sistema i novim Zakonom o električnoj energiji. Djelatnost snabdijevanja je izdvojena iz preduzeća koja se bave distribucijom, a Matično preduzeće je preuzelo funkciju javnog snabdjevača. Preduzeće obavlja isključivo djelatnost distribucije električne energije.

Preduzeće svoju poslovnu aktivnost obavlja u sjedištu i deset terenskih jedinica:

- TJ "Elektrodistribucija" Banja Luka,
- TJ "Elektrodistribucija" Gradiška,
- TJ "Elektrodistribucija" Prnjavor,
- TJ „Elektrodistribucija“ Srbac,
- TJ „Elektrodistribucija“ Čelinac,
- TJ „Elektrodistribucija“ Laktaši,
- TJ "Elektrodistribucija" Prijedor,
- TJ "Elektrodistribucija" Novi Grad,
- TJ „Elektrodistribucija“ Kozarska Dubica,
- TJ „Elektrodistribucija“ Mrkonjić Grad.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na sjednici održanoj krajem decembra 2025. godine donijela Odluku o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj – distributivnu mrežarinu, koja će se primjenjivati od 1. februara 2026. godine.

Prema toj odluci:

- Distributivna mrežarina će dovesti do povećanja ukupne cijene električne energije za domaćinstva za oko 10 %,
- dok će se za privredu ukupna cijena povećati za približno 6 %, u odnosu na dosadašnje uslove.

III.5.5 Strategije i ciljevi

Vizija

Emitent kroz uspješan istorijski razvoj kao i većinsko državno vlasništvo teži da bude najpouzdaniji operator distributivnog Sistema u Republici Srpskoj i BiH kroz razvoj i implementaciju savremenih poslovnih procesa, kao i operator međunarodnih standarda kvaliteta i očuvanja životne sredine.

Misija

Poslujući kao integralni dio sistema Mješovitog holdinga Elektroprivrede Republike Srpske, misija Emitenta je kvalitetna i pouzdana distribucija električne energije uz visok nivo usluga na zadovoljstvo korisnika distributivnog sistema i šire društvene zajednice.



Cilj Emitenta je da prije svega poboljša finansijske rezultate poslovanja. Pored aktivnosti usmjerenih na poboljšanje rezultata finansijskog poslovanja prvenstveno kroz smanjenje distributivnih gubitaka i aktivnosti na povećanju naplate mrežarine Emitent će se fokusirati na modernizaciju poslovnog sistema, informacionih tehnologija, uvođenje sistema kvaliteta i poštovanje međunarodnih standarda. Nosioci svega ovoga će biti kvalitetni ljudski resursi.

U uslovima skore liberalizacije energetskog tržišta Evrope Emitent mora zadržati poziciju glavnog distributera na tržištu Republike Srpske. Poslovanje Emitenta u narednom periodu u potpunosti mora da se zasniva na poštivanju tržišnih principa i transparentnosti u radu. U tom smislu posebnu pažnju smo već usmjerili na odnose s kupcima, odnose s javnošću i tom smjeru ćemo nastaviti u budućnosti s ciljem da steknemo pozitivan imidž i ugled.

Strateški ciljevi Emitenta u narednom periodu:

- Potpuno i efikasno korišćenje distributivnih kapaciteta i upravljanje istim,
- Sanacija i rekonstrukcija postojećih distributivnih kapaciteta,
- Smanjenje gubitaka na distributivnoj mreži, sa krajnjim ciljem ostvarivanja boljih poslovnih rezultata
- Obezbjedenje zaštite životne sredine

Budući izazovi i očekivanja Emitenta:

- Emitent se suočava se s nizom izazova, uključujući strože ekološke regulative, potrebu za modernizacijom infrastrukture i prelazak na energetski efikasnije tehnologije. Plan budućeg poslovanja Emitenta usmjeren je na obezbjeđenje stabilnog funkcionisanja elektroenergetskog sistema i pouzdane, bilansno usklađene isporuke električne energije, uz unapređenje tačnosti mjerenja i obračuna. Fokus će biti na racionalizaciji i unapređenju poslovnih procesa, jačanju kontrole realizacije planova, modernizaciji IT sistema i poboljšanju odnosa sa korisnicima. Posebna pažnja posvetiće se finansijskoj stabilnosti kroz unapređenje naplate potraživanja, optimizaciju troškova i efikasno upravljanje imovinom. Istovremeno, realizovaće se investicioni programi s ciljem modernizacije i rekonstrukcije distributivne mreže, povećanja pouzdanosti sistema i smanjenja gubitaka električne energije.

III.5.6 Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima

Emitent nije zavisn o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

III.5.7 Položaj Emitenta na tržištu

Emitent posluje na teritoriji Republike Srpske i cjelokupan iznos poslovnih prihoda ostvaruje na domaćem tržištu. Emitent posluje na teritoriji sljedećih opština i gradova: Grad Banja Luka, Grad Prijedor, i 19 opština Republike Srpske: Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Novi Grad, Kostajnica, Krupa na Uni, Kozarska Dubica, Grad Gradiška, Srbac, Grad Laktaši, Grad Prnjavor, Mrkonjić Grad, Šipovo, Ribnik, Oštra Luka, Drinić, Istočni Drvar, Kupres i Jezero.

Emitent distribuiše električnu energiju za 47% potrošača na teritoriji Republike Srpske. Površina teritorije na kojoj posluje Emitent iznosi 8.890 kvadratnih kilometara, odnosno ukupan broj stanovnika na pomenutoj teritoriji iznosi 577.333 stanovnika, od kojih je ukupan broj potrošača 256.217.



Godišnja potrošnja električne energije na teritoriji na kojoj posluje Emitent iznosi 2.096.048 MWh, sa prosječno godišnjom potrošnjom domaćinstava u iznosu od 3.445 KWh.

Procesom reorganizacije Emitenta, Emitent je izgubilo licencu za snabdijevanje električnom energijom kupaca na području pomenutih opština, tu funkciju preuzima preduzeće osnovano unutar Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“, od 2021. godine Emitent vrši distribuciju električne energije do krajnjih kupaca.

III.5.8 Ulaganja

Rekapitulacija izvršenih investicionih ulaganja Emitenta za period od 2022-2024 godine prikazana je u narednim tabelama:

Realizacija investicija za period 01.01.2024-31.12.2024. godine

Ред.бр	ОБЈЕКАТ	ИЗГРАДЊА						
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број нових прикључака	Извор финансирања		
			Укупан број ТС	Инсталиса на снага (MVA)		Власти средства/ амортизација	Кредити	Донације
1.	СН надземна мрежа	32.8				564	910	0
2	СН подземна мрежа	22.5				407	607	0
3	НН надземна мрежа	39.2				720	1042	0
4	НН подземна мрежа	44.7				824	1187	0
5	Трафостанице 35/X kV					0	0	0
6	Трафостанице 10(20)/04 kV		25	9.5		1250	1556	0
7	Механизација					812	0	0
8	Нови прикључци				1,550	1189	0	478
9	Остало					875	935	0
УКУПНО		139.0	25	9.5	1,550	6,641	6,237	478

Ред.бр.	ОБЈЕКАТ	САНАЦИЈА						
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број реконструис аних прикључака	Извор финансирања		
			Укупан број ТС	Инсталиса на снага (MVA)		Власти средства/ амортизација	Кредити	Донације
1.	СН надземна мрежа	49.2				846	1370	0
2	СН подземна мрежа	33.8				610	909	0
3	НН надземна мрежа	58.9				1081	1568	0
4	НН подземна мрежа	66.7				1235	1766	0
5	Трафостанице 35/X kV		0	0.0		242	0	0
6	Трафостанице 10(20)/04 kV		12	2.1		1634	2332	0
7	Механизација					1218	0	0
8	Постојећи прикључци				1,880	1784	0	0
9	Остало					1312	1410	0
УКУПНО		209.0	12	2.1	1,880	9,962	9,355	0

Изградња + санација

16,603 15,592 478 32,673

U 2024. godini realizovane su investicije u ukupnom iznosu od približno 13,36 miliona KM, usmjerene na izgradnju i proširenje elektrodistributivne mreže. Najveći dio ulaganja odnosi se na niskonaponsku (NN) i sredjenaponsku (SN) mrežu, kroz izgradnju nadzemnih i podzemnih vodova, kao i razvoj trafostaničnih kapaciteta i novih priključaka. Finansiranje je dominantno obezbijeđeno iz vlastitih sredstava i kreditnih izvora, uz ograničeno učešće donacija, što potvrđuje stabilnost finansijske strukture i kontinuitet investicionih aktivnosti.



Istovremeno, za aktivnosti sanacije izdvojeno je ukupno 19,32 miliona KM, sa fokusom na obnovu i rekonstrukciju postojećih kapaciteta mreže, posebno u segmentima NN i SN vodova, kao i modernizaciju trafostanica i postojećih priključaka. Veći obim sredstava usmjeren u sanaciju u odnosu na izgradnju ukazuje na jasno strateško opredjeljenje ka unapređenju pouzdanosti, sigurnosti i dugoročne održivosti elektrodistributivnog sistema.

Realizacija investicija za period 01.01.2023-31.12.2023. godine

ИЗГРАДЊА									
Ред.бр	Објект	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број нових прикључака	Извор финансирања			Укупно (000 км)
			Укупан број ТС	Инсталисана снага (MVA)		Власти средства/ амортизација	Кредити	Донације	
1.	СН надземна мрежа	34.1				700	784	32	1,516
2.	СН подземна мрежа	23.0				504	525	23	1,052
3.	НН надземна мрежа	42.1				895	901	97	1,893
4.	НН подземна мрежа	48.1				1,023	1,018	120	2,161
5.	Трафостанице 10(20)/04 kV		35	6.0		1,552	1,345	76	2,973
6.	Механизација					1,008		0	1,008
7.	Нови прикључци				1,550	1,476	0	0	1,476
8.	Остало					1,085	807	19	1,911
УКУПНО		(000 км)	147.3	35	6.0	8.243	5.380	367	13.990

САНАЦИЈА									
Ред.бр.	Објект	Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број реконструисаних прикључака	Извор финансирања			Укупно (000 км)
			Укупан број ТС	Инсталисана снага (MVA)		Власти средства/ амортизација	Кредити	Донације	
1	СН надземна мрежа	50.1				1,050	1,177	47	2,274
2	СН подземна мрежа	35.1				757	788	35	1,580
3	НН надземна мрежа	63.1				1,342	1,351	146	2,839
4	НН подземна мрежа	72.1				1,534	1,528	180	3,242
5	Трафостанице 35/X kV		4	4.0		300	0	0	300
6	Трафостанице 10(20)/04 kV		55	9.0		2,027	2,017	113	4,157
7	Механизација					1,513	0	0	1,513
8	Постојећи прикључци				2,430	2,215	0	0	2,215
9	Остало					1,627	1,210	29	2,866
УКУПНО		(000 км)	220.4	59.0	13.0	12,365	8,071	550	20,986
Изградња и санација					34,976				

U 2023. godini realizovane su investicije u iznosu od približno 13,99 miliona KM, usmjerene na izgradnju i proširenje mrežne infrastrukture. Najveći dio ulaganja odnosi se na niskonaponsku (NN) i sredjenaponsku (SN) mrežu, uključujući nadzemne i podzemne vodove, kao i izgradnju trafostanica i novih priključaka. Finansijska struktura pokazuje dominantno učešće vlastitih sredstava, uz značajnu podršku kreditnih izvora i manji udio donacija, što ukazuje na stabilan investicioni kapacitet i kontinuirani razvoj sistema.

Istovremeno, za aktivnosti sanacije izdvojeno je ukupno 20,99 miliona KM, sa fokusom na obnovu i rekonstrukciju postojećih mrežnih kapaciteta, posebno u segmentima NN i SN mreže, kao i trafostanica. Obim sanacionih ulaganja značajno premašuje investicije u izgradnju, što potvrđuje strateško opredjeljenje ka unapređenju pouzdanosti, sigurnosti i dugoročne održivosti elektrodistributivne mreže.



Realizacija investicija za period 01.01.2022-31.12.2022. godine

Ред.бр	ОБЈЕКАТ	ИЗГРАДЊА							
		Трафостанице			Извор финансирања				
		Дужина мреже (km)	Укупан број ТС	Инсталисана снага (MVA)	Укупан број нових прикључака	Властина средства/ амортизација	Кредити	Донације	Укупно (KM)
1.	ВН мрежа	50.43				1,660,942	578,209	30,074	2,269,225
2.	НН мрежа	82.66				2,491,414	867,313	360,892	3,719,618
3.	Трафостанице		34	5.43		2,076,178	722,761	120,297	2,919,236
4.	Каблови	13.11				830,471	289,104	60,149	1,179,724
5.	Механизација					899,800	0.00	0.00	899,800
6.	Нови прикључци								
7.	Остало					1,245,707	433,657	30,074	1,709,436
УКУПНО		146.19	34	5.43		9.204.512	2.891.044	601.486	12.697.042

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	САНАЦИЈА							
		Трафостанице			Извор финансирања				
		Дужина мреже (km)	Укупан број ТС	Инсталисана снага (MVA)	Укупан број реконструисаних прикључака	Властина средства/ амортизација	Кредити	Донације	Укупно (KM)
1.	ВН мрежа	80.80				2,761,354	867,313	7,519	3,636,185
2.	НН мрежа	123.46				4,142,031	1,300,970	112,779	5,555,779
3.	Трафостанице		61	9.69		3,451,692	1,084,141	7,519	4,543,352
4.	Каблови	22.87				1,380,677	433,657	15,037	1,829,371
5.	Механизација					0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Постојећи прикључци								
7.	Остало					2,071,015	650,485	7,519	2,729,019
	Укупно	227.13	61	9.69		13,806,768	4,336,565	150,371	18,293,705

U 2022. godini realizovan je snažan investicioni ciklus u ukupnom iznosu od približno 12,7 miliona KM, usmjeren prvenstveno na razvoj i modernizaciju visokonaponske (VN) i niskonaponske (NN) mreže. Struktura finansiranja dominantno se oslanja na vlastita sredstva i kreditne izvore, uz ograničeno učešće donacija. Investicije su obuhvatile izgradnju trafostanica i proširenje mreže, čime je unaprijeđen kapacitet i dostupnost distributivne infrastrukture.

Istovremeno, za aktivnosti sanacije izdvojeno je približno 18,3 miliona KM, sa fokusom na obnovu i unapređenje postojećih kapaciteta visokonaponske i niskonaponske mreže. Ovaj značajan obim ulaganja u sanaciju potvrđuje strateško opredjeljenje ka povećanju pouzdanosti sistema, smanjenju gubitaka i osiguranju kontinuiteta i kvaliteta napajanja električnom energijom.

III.5.8.1 Informacije o zajedničkim poduhvatima i društvima u kojima emitent ima udio u kapitalu koji bi mogao da ima značajan uticaj na procjenu njegove imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobiti i gubitaka.


Emitent nema udio u kapitalu drugih društava koji bi mogao da ima značajan uticaj na procjenu njegove imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobiti i gubitka.

III.5.9 Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta

Ekološki problemi kao što su zagađenje vazduha, tla i vode, visoke temperature u procesu sagorijevanja, te regulatorni ekološki pritisci mogu ozbiljno uticati na dugotrajnu materijalnu imovinu Emitenta. Ovi problemi mogu dovesti do bržeg oštećenja opreme, povećanja troškova za održavanje i sanaciju, kao i potrebe za modernizacijom postrojenja kako bi se ispunili ekološki standardi i produžio vijek trajanja opreme.



III.6 ORGANIZACIONA STRUKTURA




Operator distributivnog sistema „ELEKTROKRAJINA“ AD Banja Luka posluje u sastavu Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“, u okviru koga ostvaruje svoje tehničke, investicione i ekonomsko-finansijske funkcije. Emitent ima status pravnog lica i u obavezi je da donosi akta, koja moraju biti usaglašena sa aktima Matičnog preduzeća i kao takva su obavezujuća za Emitenta.

Vlasnička struktura Operatora distributivnog sistema „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka prikazana je u narednoj tabeli:

Naziv	% učešća	Broj akcija
MH ERS MP AD TREBINJE	65,005591	59.984.963
PREF AD BANJA LUKA	10,239107	9.448.302
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	5,000000	4.613.831
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF MAXIMUS FUND	4,308258	3.975.515
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED	1,215568	1.121.685
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND	1,130492	1.043.180
LOZINA DAMIR	1,090274	1.006.068
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	0,561800	518.410
TOPIĆ RODOLJUB	0,544163	502.135
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND	0,512199	472.640
OSTALI	10,392548	9.589.892
UKUPNO	100	92.276.622



ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Emitent svoju poslovnu aktivnost obavlja u sjedištu i deset terenskih jedinica i to:

- TJ "Elektrodistribucija" Banja Luka,
- TJ "Elektrodistribucija" Gradiška,
- TJ "Elektrodistribucija" Pmjavor,
- TJ „Elektrodistribucija“ Srbac,
- TJ „Elektrodistribucija“ Čelinac,
- TJ „Elektrodistribucija“ Laktaši,
- TJ "Elektrodistribucija" Prijedor,
- TJ "Elektrodistribucija" Novi Grad,
- TJ „Elektrodistribucija“ Kozarska Dubica,
- TJ „Elektrodistribucija“ Mrkonjić Grad.

III.7 PREGLED FINANSIJSKOG POSLOVANJA

➤ FINANSIJSKO STANJE

2022. godina

Bilansna aktiva na dan 31.12.2022. godine iznosi 508.801.315 KM i veća je za 9.361.685 KM u odnosu na prethodnu godinu (499.439.630 KM).



Stalna sredstva iznose 466.492.851 KM i veća su za 5.942.144 KM u odnosu na prethodnu godinu. U njihovoj strukturi dominantno učešće imaju nekretnine, postrojenja i oprema (454.126.295 KM), koje bilježe rast od 4.950.996 KM, prvenstveno po osnovu povećanja vrijednosti postrojenja i opreme, dok su sredstva u pripremi smanjena. Nematerijalna sredstva su povećana na 12.165.831 KM, dok su dugoročni finansijski plasmani ostali na niskom nivou. Odložena poreska sredstva su smanjena u odnosu na prethodnu godinu.

Tekuća sredstva iznose 36.070.554 KM i veća su za 4.761.822 KM. Povećanje je rezultat rasta kratkoročnih potraživanja (sa 18.122.936 KM na 23.705.285 KM) i zaliha (sa 9.327.683 KM na 12.054.480 KM). Gotovina na kraju godine iznosi 133.808 KM i značajno je manja u odnosu na prethodnu godinu (3.567.673 KM).

Ukupni kapital iznosi 231.228.189 KM i veći je za 605.228 KM. Osnovni kapital ostao je nepromijenjen i iznosi 92.276.623 KM. U strukturi kapitala evidentno je smanjenje revalorizacionih rezervi (-12.283.506 KM), smanjenje ukupnog gubitka (sa 59.102.658 KM na 42.398.348 KM), kao i iskazana dobit tekuće godine u iznosu od 12.888.735 KM.

Dugoročne obaveze iznose 90.477.178 KM i manje su za 5.252.288 KM, prvenstveno zbog smanjenja dugoročnih obaveza prema povezanim pravnim licima i obaveza po emitovanim dužničkim instrumentima.

Kratkoročne obaveze iznose 165.849.139 KM i veće su za 14.188.598 KM, pri čemu je najveće povećanje evidentirano na obavezama prema dobavljačima.

Bilansna pasiva iznosi 508.801.315 KM i usklađena je sa aktivom.

2023. godina

Bilansna aktiva na dan 31.12.2023. godine iznosi 510.074.806 KM i veća je za 1.273.491 KM u odnosu na prethodnu godinu (508.801.315 KM).

Stalna sredstva iznose 474.377.110 KM i veća su za 7.884.259 KM u odnosu na prethodnu godinu. U njihovoj strukturi dominantno učešće imaju nekretnine, postrojenja i oprema (460.244.878 KM), koje bilježe rast od 6.118.583 KM, prvenstveno po osnovu povećanja ulaganja u sredstva u pripremi. Nematerijalna sredstva su povećana, dok su dugoročni finansijski plasmani ostali na približno istom nivou.

Tekuća sredstva iznose 29.638.653 KM i manja su za 6.431.901 KM u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje je najvećim dijelom posljedica pada kratkoročnih potraživanja (sa 23.705.285 KM na 14.962.243 KM), dok su zalihe zabilježile rast. Gotovina na kraju godine iznosi 78.156 KM i manja je u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni kapital iznosi 233.563.356 KM i veći je za 2.231.038 KM. U strukturi kapitala evidentno je smanjenje revalorizacionih rezervi (-11.963.973 KM), uz istovremeni rast neraspoređene dobiti (+1.099.397 KM) i značajno smanjenje akumuliranog gubitka (sa 46.631.183 KM na 33.535.569 KM).

Dugoročne obaveze iznose 82.707.444 KM i manje su za 7.665.605 KM, prvenstveno zbog smanjenja dugoročnih kredita i obaveza po emitovanim dužničkim instrumentima.

Kratkoročne obaveze iznose 173.931.345 KM i veće su za 8.082.206 KM, pri čemu je najveće povećanje evidentirano na obavezama prema dobavljačima.

Bilansna pasiva iznosi 510.074.806 KM i usklađena je sa aktivom.

2024. godina

Bilansna aktiva na dan 31.12.2024. godine iznosi 519.459.614 KM i veća je za 9.384.808 KM u odnosu na prethodnu godinu (510.074.806 KM).

Stalna sredstva iznose 479.751.513 KM i veća su za 5.374.403 KM u odnosu na 2023. godinu. U njihovoj strukturi dominantno učešće imaju nekretnine, postrojenja i oprema (466.816.305 KM), koje bilježe rast od 6.571.427 KM, prvenstveno po osnovu povećanja vrijednosti postrojenja i opreme te ulaganja u sredstva u pripremi. Nematerijalna



sredstva su blago smanjena, dok su dugoročni finansijski plasmani ostali na približno istom nivou. Odložena poreska sredstva su smanjena u odnosu na prethodnu godinu.

Tekuća sredstva iznose 34.494.804 KM i veća su za 4.856.151 KM u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je najvećim dijelom rezultat rasta kratkoročnih potraživanja (sa 14.962.243 KM na 19.146.574 KM), dok su zalihe zabilježile blagi rast. Gotovina na kraju godine iznosi 207.656 KM i veća je u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni kapital iznosi 234.205.501 KM i veći je za 642.145 KM. Osnovni kapital ostao je nepromijenjen i iznosi 92.276.623 KM. U strukturi kapitala evidentno je smanjenje revalorizacionih rezervi (-9.758.494 KM), uz smanjenje akumuliranog gubitka (sa 33.535.569 KM na 19.340.558 KM) i iskazanu dobit tekuće godine u iznosu od 10.400.639 KM.

Dugoročne obaveze iznose 88.912.171 KM i veće su za 6.204.727 KM, prvenstveno zbog povećanja rezervisanja i obaveza po emitovanim dužničkim instrumentima.

Kratkoročne obaveze iznose 176.897.259 KM i veće su za 2.965.914 KM, pri čemu najveće učešće imaju obaveze prema dobavljačima.

Bilansna pasiva iznosi 519.459.614 KM i usklađena je sa aktivom.

➤ POSLOVNI REZULTAT

2022. godina

Emitent je u 2022. godini ostvario neto dobitak od 605.228 KM.

Ukupni prihodi u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 132.175.582 KM i manji su u odnosu na 2021. godinu u iznosu od 13,74 %.

Strukturu ukupnih prihoda u iznosu od 132.175.582 KM čine:

▪ Poslovni prihodi	123.624.962 KM
▪ Finansijski prihodi	939.377 KM
▪ Ostali prihodi	3.315.483 KM
▪ Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	4.248.277 KM

Poslovni prihodi čine 93,53 % ukupnih prihoda. Struktura poslovnih prihoda izgleda:

▪ Prihodi od mrežarina	111.902.514
▪ Prihodi od prodaje usluga (interni odnosi sa ppl)-nestandardne usluge-1000	493.644
▪ Prihodi od prodaje usluga (interni odnosi sa ppl)-2100	231
▪ Prihod od prodaje električne energije	4.411.928
UKUPNO	123.624.962

Ukupni rashodi u 2022. godini su ostvareni u iznosu od 130.407.926 KM i manji su za 18,12 % od ostvarenih troškova u 2021. godini.

Struktura ukupnih rashoda u iznosu od 130.407.926 KM je:

▪ Poslovni rashodi	127.689.387 KM
▪ Finansijski rashodi	2.202.591 KM
▪ Ostali rashodi	509.980 KM



- Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz prethodnih godina 5.968 KM

2023. godina

Emitent je u 2023. godini ostvario neto dobitak od 2.231.038,00 KM

Ukupni prihodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 158.056.624 KM i u odnosu na 2022. godinu ostvareni prihodi su veći za 19,58 %.

Strukturu ukupnih prihoda u iznosu od 158.056.624 KM čine:

- Poslovni prihodi 150.215.417 KM
- Finansijski prihodi 1.430.899 KM
- Ostali prihodi 1.652.046 KM
- Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine 4.696.304 KM
- Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika 61.958 KM

Poslovni prihodi čine 95 % ukupnih prihoda. Struktura poslovnih prihoda izgleda:

- Prihodi od mrežarina 135.327.017
- Prihodi od prodaje usluga (interni odnosi sa ppl)-nestandardne usluge-1000 687.822
- Prihodi od prodaje usluga (interni odnosi sa ppl)-2100 0
- Prihod od prodaje električne energije 5.081.485

UKUPNO

150.215.417

Ukupni rashodi u 2023. godini su ostvareni u iznosu od 157.020.867,00 KM, u odnosu na ostvarene troškove u 2022. godini veći su za 20,41 %.

Struktura ukupnih rashoda u iznosu od 197.676.611 KM je:

- Poslovni rashodi 148.499.634 KM
- Finansijski rashodi 2.183.310 KM
- Ostali rashodi 810.250 KM
- Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine 5.527.673 KM

2024. godina

Emitent je u 2024. godini ostvario neto dobitak od 642.145,00 KM.

Ukupni prihodi u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 159.219.335,00 KM, a u odnosu na 2023. godinu ostvareni prihodi su veći za 0,74 %.

Strukturu ukupnih prihoda u iznosu od 159.219.335 KM čine:

- Poslovni prihodi 154.162.675 KM
- Finansijski prihodi 1.127.168 KM
- Ostali prihodi 1.875.827 KM



- Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine 2.031.475 KM

Poslovni prihodi čine 96,82 % ukupnih prihoda. Struktura poslovnih prihoda izgleda:

▪ Prihodi od mrežarina	138.084.621
▪ Prihodi od prodaje usluga (interni odnosi sa ppl)-nestandardne usluge-1000	415.635
▪ Prihodi od prodaje usluga (interni odnosi sa ppl)-2100	33
▪ Prihod od prodaje električne energije	5.472.468
UKUPNO	154.162.675

Ukupni rashodi u 2024. godini su ostvareni u iznosu od 157.863.822 KM, u odnosu na ostvarene troškove u 2023. godini veći su za 0,54 %.

Struktura ukupnih rashoda u iznosu od 157.863.822 KM je:

▪ Poslovni rashodi	153.783.091 KM
▪ Finansijski rashodi	3.183.660 KM
▪ Ostali rashodi	637.707 KM
▪ Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	259.364 KM

Finansijski izvještaji Emitenta za 2022, 2023 i 2024. godinu prikazani su u tački III.18 Jedinstvenog prospekta.

Plan budućeg poslovanja Emitenta usmjeren je na obezbjeđenje stabilnog funkcionisanja elektroenergetskog sistema i pouzdane, bilansno usklađene isporuke električne energije, uz unapređenje tačnosti mjerenja i obračuna. Fokus će biti na racionalizaciji i unapređenju poslovnih procesa, jačanju kontrole realizacije planova, modernizaciji IT sistema i poboljšanju odnosa sa korisnicima. Posebna pažnja posvetiće se finansijskoj stabilnosti kroz unapređenje naplate potraživanja, optimizaciju troškova i efikasno upravljanje imovinom. Istovremeno, realizovaće se investicioni programi s ciljem modernizacije i rekonstrukcije distributivne mreže, povećanja pouzdanosti sistema i smanjenja gubitaka električne energije.

III.8 IZVORI SREDSTAVA

III.8.1 Izvori sredstava

Izvori sredstava emitenta odnose se na vlastite (kapital) i pozajmljene izvore sredstava. Pozajmljeni izvori finansiranja odnose se na dugoročne i kratkoročne obaveze.

	2024	2023	2022
Kapital	234.205.501	233.563.356	231.332.318
Osnovni kapital	92.276.623	92.276.623	92.276.623
Rezerve	6.403.888	6.403.888	6.403.888
Revalorizacione reserve	144.464.909	154.223.403	166.187.376
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	10.400.639	14.195.011	13.095.614
Gubitak	19.340.558	33.535.569	46.631.183
Gubitak ranijih godina	19.340.558	33.535.569	46.631.183
Gubitak tekuće godine		-	-



Struktura obaveza prikazana je u narednoj tabeli:

	2024	2023	2022
II DUGOROČNE OBAVEZE	67.083.820	64.778.405	72.705.792
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	6.782.620	9.239.296	13.227.113
2. Dugoročni krediti u zemlji	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	32.713.164	35.359.502	36.795.881
4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	27.588.036	20.179.607	22.682.798
5. Dugoročne obaveze po lizingu	0	0	0
6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	0	0	0
7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	0	0	0
III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	16.362.328	13.986.352	13.727.447
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	19.444.683	19.872.661	21.246.809

	2024	2023	2022
KRA TKOROČNE OBAVEZE I KRA TKOROČNA REZERVISANJA	176.897.259	173.931.345	165.849.139
1. Kratkoročne finansijske obaveze	10.242.910	11.241.205	14.962.354
2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	145.540.037	153.386.419	7.776.133
2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	648.728	730.875	4.768.394
2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	131.947.423	134.680.277	129.342.118
2.3. Dobavljači u zemlji	12.460.882	17.585.695	10.407.439
2.4. Dobavljači iz inostranstva	360.763	307.653	34.333
2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	122.241	81.919	70.075
3. Obaveze iz specifičnih poslova	13.070.720	3.977.872	4.125.765
4. Obaveze za plate i naknade plata	3.699.652	3.476.469	4.195.334
5. Ostale obaveze	697.901	126.422	111.525
6. Porez na dodatu vrijednost	813.541	156.517	589.856
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	127.979	107.340	94.779
8. Obaveze za porez na dobit	295.600	0	0
9. Kratkoročna razgraničenja	2.408.919	1.459.101	1.009.604

Novčani tokovi Emitenta su prikazani u tački III.18. Jedinstvenog prospekta.

Kad je riječ o finansijskim potrebama Emitenta i strukturi finansiranja Emitent će sredstva koja prikupi kroz emisiju redovnih (običnih) akcija iskoristiti za izmirenje obaveza, čime će se smanjiti iznos ukupnog duga.

Očekivani efekti investiranja ogledaće se u smanjenju ukupnih obaveza Emitenta što će pozitivno uticati na finansijski stabilnost Emitenta i njegovu kreditnu sposobnost.

Ne postoje informacije o ograničenjima korišćenja izvora sredstava koja su bitno uticala ili bi mogla bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta.

Emitent nema ulaganja koja su u toku ili za koje je preuzeo obaveze, te ne postoje informacije o predviđenim izvorima sredstava potrebnih za tu svrhu.



III.9 REGULATORNO OKRUŽENJE

Emitent je javno preduzeće, osnovano u formi otvorenog akcionarskog društva, koje obavlja djelatnost distribucije električne energije kao djelatnost od opšteg interesa. U osnovnom kapitalu Emitenta Republika Srpska ima većinsko vlasništvo, te je Emitent dužan da posluje u skladu sa osnovnim principima propisanim članom 2a Zakona o javnim preduzećima.

Polazni okvir za obavljanje poslovne aktivnosti i sastavljanje finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu čine pozitivni zakonski propisi RS, usvojeni standardi i politike. Pored Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima, emitent je u obavezi da se pridržava zakonskih normi, kojima se regulišu: radni odnosi, računovodstveno poslovanje, obavezni odnosi, devizno poslovanje, porezi i druge slične norme. U obavezi je da se pridržava i svih normi koje su u interesu zaštite akcionara, emitent je dužan da poštuje propise Komisije za hartije od vrijednosti, kojima se reguliše emitovanje hartija od vrijednosti, objavljivanje informacija i izvještavanje.

Emitent, koji ima status pravnog lica, ostvaruje svoje tehničke, investicione i ekonomsko-finansijske funkcije u okviru MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje i obavezno je da donosi akta, koja moraju biti usaglašena sa aktima Matičnog preduzeća.

Prema Zakonu o javnim preduzećima, u cilju zaštite imovine, Nadzorni odbor i Uprava Emitenta su dužni podsticati na odgovorno korišćenje i kontrolu imovine i resursa, te nastojati da zaposleni postupaju u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima i aktima Emitenta. Ovi organi su dužni da utiču da se aktivno unapređuje etičko ponašanje i zaposleni podstiču na prijavljivanje dokaza o nezakonitim normama ili postupcima u Emitentu ili obavezan rad u Društvu.

U skladu sa članom 34. Zakona o privrednim društvima i članom 28. Zakona o računovodstvu i reviziji RS, Emitent je u obavezi da angažuje nezavisnog revizora koji daje mišljenje o godišnjim finansijskim izvještajima. U izvještaju nezavisnog revizora (koji još nije bio predmet razmatranja organa Društva) dato je pozitivno mišljenje.

Prema mišljenju nezavisnog revizora, priloženi pojedinačni finansijski izvještaji daju istinit i objektivni prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2024. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji su prevedeni i objavljeni u Republici Srpskoj.

Emitent ne posjeduje informacije o državnoj, ekonomskoj, fiskalnoj i monetarnoj politici ili faktorima, te političkim faktorima koji su bitno uticali ili bi mogli bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta

III.10 INFORMACIJE O TRENDOVIMA

Emitent nema informacije o trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta.

III.10.1 Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta

Od objavljivanja posljednjih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do negativnih promjena poslovnih mogućnosti Emitenta.



III.10.2 Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta

Od datuma izrade posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Emitenta.

III.10.3 Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta

Informacije o o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta date su u tački III.10.1 Jedinstvenog prospekta.

III.11 PREDVIĐANJE ILI PROCJENE DOBITI

Jedinstveni prospekt ne sadrži informacije koje se odnose na predviđanja ili procjene dobiti.

III.12 RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI

Organi Emitenta:

1. **SKUPŠTINA AKCIONARA** – Skupštinu akcionara Emitenta čine akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na deseti dan prije održavanja skupštine akcionara.
2. **NADZORNI ODBOR** – sastoji se od 5 (pet) članova - predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
3. **UPRAVA** – Upravu Emitenta čine:
 - Direktor
 - Izvršni direktor za upravljanje imovinom
 - Izvršni direktor za poslove podrške
 - Izvršni direktor za terenske operacije
 - Izvršni direktor za mjerenje i odnose sa korisnicima
 - Izvršni direktor za upravljanje mrežom

Nadzorni odbor

<i>Ime i prezime</i>	<i>Datum imenovanja</i>	<i>Poslovna adresa</i>
Rajko Srdić , diplomirani pravnik predsjednik Nadzornog odbora	23.08.2023. (4 godine)	Kralja Petra I Karađorđevića 95, Banja Luka
Dragana Kosić , diplomirani pravnik zamjenik predsjednika Nadzornog odbora	23.08.2023. (4 godine)	Siniše Mijatovića 9, Banja Luka
Jelena Mrkobrada , dipl. ekonomista Član	15.08.2023. (4 godine)	Milana Rakića 1, Banja Luka
Sanja Rikalo , dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva Član	15.08.2023. (4 godine)	Vojvode Stepe Stepanovića, 89101 Trebinje
Svetlana Vidić , diplomirani pravnik Član	19.2.2025. (4 godine)	Bana Milosavljevića 8, Banja Luka



Rajko Srdić, diplomirani pravnik iz Banjaluke. Za člana Nadzornog odbora izabran 15.08.2023. godine, Odlukom Skupštine akcionara broj: SA –8336-5b/23, na period od 4 godine, ispred Matičnog Preduzeća i Fonda za restituciju, a za Predsjednika Nadzornog odbora imenovan 23.08.2023. godine odlukom Nadzornog odbora broj: NO – 9211-1/23.

Dragana Kosić, diplomirani pravnik iz Banjaluke. Za člana Nadzornog odbora izabran 15.08.2023. godine Odlukom Skupštine akcionara broj: SA –8336-5b/23, na period od 4 godine, ispred Matičnog Preduzeća i Fonda za restituciju, a za zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora imenovan 23.08.2023. godine odlukom Nadzornog odbora broj: NO – 9211-1/23.

Sanja Rikalo, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva iz Trebinja. Za člana Nadzornog odbora izabran 15.08.2023. godine Odlukom Skupštine akcionara broj: SA –8336-5b/23, na period od 4 godine, ispred Matičnog Preduzeća i Fonda za restituciju.

Svetlana Vidić, sa prebivalištem u Banjaluci, dipl. pravnik, za člana Nadzornog odbora ispred PREF-a izabrana 19.2.2025. godine Odlukom Skupštine akcionara broj: SA – 8336-5v/23 na period od 4 godine.

Jelena Mrkobrada, diplomirani ekonomista sa prebivalištem u Banjaluci, za člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara, izabran 15.08.2023. godine Odlukom Skupštine akcionara broj: SA – 1176-5b/25 na period od 4 godine.

Uprava Emitenta

<i>Ime i prezime</i>	<i>Datum imenovanja</i>	<i>Poslovna adresa</i>
Saša Popović , dipl inž elektrotehnike VD direktora preduzeća	10.4.2025. (do provođenja postupka izbora direktora)	Kralja Petra I Karađorđevića 95, Banja Luka
Vanja Bajić , dipl. Inž. elektrotehnike Izvršni direktor za upravljanje mrežom	26.9.2022. (5 godine)	Kralja Petra I Karađorđevića 95, Banja Luka
Nenad Drljača , dipl inž. elektrotehnike Izvršni direktor za upravljanje imovinom	26.9.2022. (5 godine)	Kralja Petra I Karađorđevića 95, Banja Luka
Aleksandar Plazinić , dipl ekonomista VD Izvršnog direktora za poslove podrške	28.4.2025. (do provođenja postupka izbora Izvršnog direktora)	Kralja Petra I Karađorđevića 95, Banja Luka
Krstan Tomić , dipl. Inž. mašinstva Izvršni direktor za mjerenje i odnose sa korisnicima	26.9.2022. (5 godine)	Kralja Petra I Karađorđevića 95, Banja Luka
Borislav Petrović , dipl. Inž. elektroehnika VD Izvršnog direktora za terenske operacije	10.4.2025 (do provođenja postupka izbora Izvršnog direktora)	Kralja Petra I Karađorđevića 95, Banja Luka

V.d. Direktor Preduzeća

Saša Popović, dipl. inženjer elektrotehnike

Rođen 15.2.1978. godine u Banjoj Luci, sa prebivalištem u Laktašima, po zanimanju diplomirani inženjer elektrotehnike, za vršioca dužnosti Izvršnog direktora za terenske operacije izabran 4.3.2025. godine imenovan Odlukom Nadzornog odbora broj: NO – 2641-4b/25, do provođenja postupka izbora Direktora u skladu sa Statutom Preduzeća. Početak primjene odluke od 10.4.2025. godine.

Izvršni direktor za upravljanje imovinom

Nenad Drljača, dipl. inženjer elektrotehnike

Rođen 26.6.1975. godine u Mala Novska Rujiška, opština Novi Grad, sa prebivalištem u Banjaluci, po zanimanju diplomirani inženjer elektrotehnike, za Izvršnog direktora za upravljanje imovinom izabran 26.9.2022. godine Odlukom Nadzornog odbora broj: NO–15968-2.4/22, na mandatni period od 5 godina.



Izvršni direktor za upravljanje mrežom

Vanja Bajić, dipl. inženjer elektrotehnike

Rođen 3.11.1978. godine u Novom Gradu, sa prebivalištem u Novom Gradu, po zanimanju diplomirani inženjer elektrotehnike, za Izvršnog direktora za upravljanje mrežom izabran 26.9.2022. godine Odlukom Nadzornog odbora broj: NO–15968-2.5/22, na mandatni period od 5 godina.

Izvršni direktor za mjerenje i odnose sa korisnicima

Krstan Tomić, dipl. inženjer mašinstva

Rođen 9.9.1965. godine u Medni, opština Mrkonjić Grad, sa prebivalištem u Mrkonjić Gradu, po zanimanju diplomirani inženjer mašinstva, za Izvršnog direktora za mjerenje i odnose sa korisnicima izabran 26.9.2022. godine Odlukom Nadzornog odbora broj: NO–15968-2.2/22, na mandatni period od 5 godina.

V.D. Izvršni direktor za terenske operacije

Borislav Petrović, dipl. inženjer elektrotehnike

Rođen 6.1.1984. godine u Banjoj Luci, sa prebivalištem u Prnjavoru, po zanimanju diplomirani inženjer elektrotehnike, za Izvršnog direktora za terenske operacije izabran 4.3.2025. godine Odlukom Nadzornog odbora broj: NO – 2641-5/25, do provođenja postupka izbora Izvršnog direktora u skladu sa Statutom Preduzeća. Početak primjene odluke od 10.4.2025. godine.

V.d Izvršni direktor za poslove podrške

Aleksandar Plazinić, dipl. ekonomista

Rođen 14.6.1976. godine u Kneževu, sa prebivalištem u Banja Luci, po zanimanju diplomirani ekonomista, za v.d. Izvršnog direktora za poslove podrške izabran 23.4.2015. godine Odlukom Nadzornog odbora broj: NO – 6100-18/25, do provođenja postupka izbora Izvršnog direktora u skladu sa Statutom Preduzeća. Početak primjene odluke od 28.4.2025. godine.

- ❖ Između članova Nadzornog odbora i Uprave Emitenta, navedenih u predhodnim tabelama, ne postoji rodbinska povezanost.
- ❖ Navedena lica nisu/nisu bila članovi rukovodećih ili nadzornih organa u drugom društvu.
- ❖ Niko od navedenih lica nije imao presude za krivična djela protiv privrede u posljednjih pet godina.
- ❖ Niko od navedenih lica nije bio povezan sa postupkom stečaja ili likvidacije u nekom društvu, obavljajući rukovodeću funkciju, funkciju člana upravnog ili nadzornog organa u posljednjih pet godina.
- ❖ Niko od naprijed navedenih lica nije službeno optuživan ili sankcionisan od strane pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući određena strukovna tijela) niti je sudskom odlukom to lice isključeno ili mu je zabranjen rad u takvim organima, u periodu od najmanje pet godina.

Odbor za reviziju

Ime i prezime	Datum imenovanja	Mandatni period
Spomenka Travar	11.12.2023. godine	4 godine
Saša Zubović	11.12.2023. godine	4 godine
Nada Janjić	29.11.2023. godine	4 godine



Odbor za reviziju je organ sastavljen od tri (3) člana od kojih je jedan istovremeno i član Odbora za reviziju Matičnog preduzeća.

Nadležnosti Odbora za reviziju definisane su članom 107. Statuta Emitenta:

Odbor za reviziju dužan je da:

- 1) imenuje vanjskog revizora;
- 2) imenuje Direktora Odjeljenja interne revizije na osnovu javnog Konkursa za izbor najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Glavni revizor nije izvršio imenovanje u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima,
- 3) razmotri godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigura da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana,
- 4) razmotri studiju rizika iz prethodne odredbe u sporazumu sa Glavnim revizorom po pitanju obrade, naročito u slučaju kada je Glavni revizor imenovao direktora Odjeljenja interne revizije Emitenta,
- 5) osigura da Odjeljenje za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije,
- 6) osigura da interne kontrole Emitenta budu adekvatne i da funkcionišu kako je predviđeno,
- 7) podnose Nadzornom odbor sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca,
- 8) konsultuje sa Glavnim revizorom u pogledu izbora nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjeljenja za internu reviziju, svake dvije do tri godine,
- 9) osigura da Odjeljenje za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima;
- 10) razmatra i donosi plan rada interne revizije,
- 11) razmatra izvještaje odjeljenja interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji,
- 12) izvještava Nadzorni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,
- 13) izvještava Skupštinu akcionara Emitenta o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Emitenta,
- 14) izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština,
- 15) izvještava o usklađenosti poslovanja Emitenta sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,
- 16) donosi Poslovnik o svom rad.

III.12.1 Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja

Emitent posluje u skladu sa Standardima korporativnog upravljanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 117/11), koje je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske: objavljuje sve značajne informacije o poslovanju, poštuje prava i ravnopravan tretman akcionara, angažuje nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja.

Izjava o usklađenosti poslovanja Emitenta sa kodeksom korporativnog upravljanja objavljena je na internet stranici Emitenta.

Ne postoje informacije o potencijalno bitnom uticaju na korporativno upravljanje, kao ni informacije o budućim promjenama sastava uprave i odbora.

III.12.2 Sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija

Ne postoji sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija, u pogledu funkcija koje obavljaju u Emitentu i njihovih privatnih interesa ili drugih poslova. Članovi rukovodećih i nadzornih funkcija nisu u rodbinskoj povezanosti.



III.13 LIČNA PRIMANJA I NAKNADE

Naknade članova Uprave preduzeća u periodu 01.01.-31.12.2025. godine:

R.br.	Ime i prezime	Neto iznos (KM)	Porez i doprinosi (KM)	Bruto iznos (KM)
1	Saša Popović	34.134,19	20.592,65	54.726,84
2	Aleksandar Plazinić	29.460,70	17.290,79	46.751,49
3	Nenad Drljača	38.515,11	23.050,74	61.565,85
4	Borislav Petrović	27.810,29	16.600,11	44.410,40
5	Krstan Tomić	40.824,16	23.818,76	64.642,92
6	Vanja Bajić	38.946,34	22.854,42	61.800,76
UKUPNO		209.690,79	124.207,47	333.898,26

Naknade članova Nadzornog odbora u periodu 01.01.-31.12.2025. godine:

R.br.	Ime i prezime	Neto iznos (KM)	Porez i doprinosi (KM)	Bruto iznos (KM)
1	Rajko Srdić	6.000,00	3.995,04	9.995,04
2	Sanja Rikalo	6.000,00	3.995,04	9.995,04
3	Dragana Kosić	6.000,00	3.995,04	9.995,04
4	Jelena Mrkobrada	6.000,00	3.995,04	9.995,04
5	Nataša Jeftenić	839,29	558,83	1.398,12
6	Svetlana Vidić	5.160,71	3.436,22	8.596,92
UKUPNO		30.000,00	19.975,21	49.975,20

Naknade članova Odbora za reviziju u periodu 01.01.-31.12.2025. godine:

R.br.	Ime i prezime	Neto iznos (KM)	Porez i doprinosi (KM)	Bruto iznos (KM)
1	Janjić Nada	5.400,00	3.595,44	8.995,44
2	Travar Spomenka	5.400,00	3.595,44	8.995,44
3	Zubović Saša	5.400,00	3.595,44	8.995,44
4	Baroš Ljiljana	5.400,00	3.595,44	8.995,44
UKUPNO		21.600,00	14.381,76	35.981,76

III.14 UPRAVA

Podaci o Upravi Emitenta dati su u tački III.12 Jedinstvenog prospekta.



III.14.1 Naknade za raskid ugovora

Članovima Uprave Emitenta, po osnovu Ugovora o radu, nisu predviđene naknade po raskidu radnog odnosa.

III.15 ZAPOSLENI

U narednoj tabeli prikazana je obrazovno-kvalifikaciona struktura radnika Emitenta:

Kvalifikacija	Prosječan broj radnika			
	2025	2024	2023	2022
Dr	0	0	0	0
Mr	5	5	5	5
VSS	98	103	104	109
VSS-240	137	132	124	112
VSS-180	56	54	52	53
SSS	386	400	384	382
VS	19	19	19	21
VKV	288	294	301	307
KV	286	298	289	277
NSS	0	0	1	0
NK	58	56	51	57
UKUPNO	1.333	1.361	1.331	1.323

III.15.1 Udjeli u vlasništvu

Lica navedena u tački III.13. Jedinstvenog prospekta ne posjeduju akcije Emitenta.

Ne postoje opcije na akcije Emitenta.

III.15.2 Aranžmani u vezi mogućnosti sticanja akcija od strane zaposlenih

Ne postoje aranžmani u vezi sticanja akcija iz predmetne emisije od strane zaposlenih. Akcije iz predmetne emisije Emitenta mogu kupovati sva zainteresovana strana i domaća, fizička i pravna lica.

III.16 VLASNIČKA STRUKTURA

Pregled vlasničke strukture Emitenta dat je u sljedećoj tabeli:

Naziv	% učešća	Broj akcija
MH ERS MP AD TREBINJE	65,005591	59.984.963
PREF AD BANJA LUKA	10,239107	9.448.302
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	5,000000	4.613.831
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF MAXIMUS FUND	4,308258	3.975.515
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED	1,215568	1.121.685



DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND	1,130492	1.043.180
LOZINA DAMIR	1,090274	1.006.068
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	0,561800	518.410
TOPIĆ RODOLJUB	0,544163	502.135
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND	0,512199	472.640
OSTALI	10,392548	9.589.892
UKUPNO	100	92.276.622

III.16.1 Različita glasačka prava akcionara

Sve akcije Emitenta su redovne (obične) akcije i svi vlasnici akcija imaju ista prava.

III.16.2 Različita glasačka prava akcionara

Sve akcije Emitenta su redovne (obične) akcije i svi vlasnici akcija imaju ista prava, u skladu sa zakonom.

III.16.3 Vlasništvo i kontrola nad Emitentom

Vlasnička struktura Emitenta navedena je u tački III.16. Jedinstvenog prospekta.

Kontrolni položaj u Emitentu ima Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje. Emitent nema predviđene mjere kojim sprječava korišćenje kontrolnog položaja s obzirom na to da Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje koristi svoja prava u skladu sa zakonskim propisima i na način koji ne ugrožava interese Emitenta.

Emitent nema predviđene mjere kojim sprječava korišćenje kontrolnog položaja s obzirom na to da navedeno lice koristi svoja prava u skladu sa zakonskim propisima i na način koji ne ugrožava interese Emitenta.

Ne postoji lice koje ima indirektni kontrolni položaj u Emitentu.

III.16.4 Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom

Emitentu nije poznato postojanje aranžmana čije bi provođenje moglo naknadno da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom.

III.17 TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

		2022. godina
Opis transakcije	Povezano lice	Iznos u KM
Prihodi od povezanih lica		112.574.742
Prodaja usluge - mrežarina	MH ERS MP a.d. Trebinje	112.396.152
Zakup nepokretnosti	MH ERS MP a.d. Trebinje	178.590
Rashodi prema povezanim licima		45.607.394
Troškovi električne energije i NOS-a	MH ERS MP a.d. Trebinje	11.656.833
Troškovi prenosa	MH ERS MP a.d. Trebinje	18.303.457



Troškovi distributivnih gubitaka	MH ERS MP a.d. Trebinje	14.686.892
Troškovi opštih i zajedničkih poslova	MH ERS MP a.d. Trebinje	948.213
Zakup nepokretnosti	HE na Vrbasu a.d. M.Grad	12.000
Prihodi i rashodi po pozajmicama		0
Primljene pozajmice - zajam	MH ERS MP a.d. Trebinje	0
Primljene pozajmice - zajam	MH ERS MP a.d. Trebinje	0
Reprogram ranijih obaveza	MH ERS MP a.d. Trebinje	0
Reprogram ranijih obaveza	MH ERS MP a.d. Trebinje	0

2023. godina

Opis transakcije	Povezano lice	Iznos u KM
Prihodi od povezanih lica		136.184.555
Prodaja usluge - mrežarina	MH ERS MP a.d. Trebinje	136.015.063
Zakup nepokretnosti	MH ERS MP a.d. Trebinje	169.492
Rashodi prema povezanim licima		58.375.518
Troškovi električne energije i NOS-a	MH ERS MP a.d. Trebinje	10.332.615
Troškovi prenosa	MH ERS MP a.d. Trebinje	16.294.038
Troškovi distributivnih gubitaka	MH ERS MP a.d. Trebinje	24.175.004
Troškovi poravnanja prihoda između ODS	Elektro Doboj, Elektro Bijeljina, Elektro Hercegovina	7.561.860
Zakup nepokretnosti	HE na Vrbasu a.d. M.Grad	12.000
Prihodi i rashodi po pozajmicama		0
Primljene pozajmice - zajam	MH ERS MP a.d. Trebinje	0
Primljene pozajmice - zajam	MH ERS MP a.d. Trebinje	0
Reprogram ranijih obaveza	MH ERS MP a.d. Trebinje	0
Reprogram ranijih obaveza	MH ERS MP a.d. Trebinje	0

2024. godina

Opis transakcije	Povezano lice	Iznos u KM
Prihodi od povezanih lica		138.634.124
Prodaja usluge - mrežarina	MH ERS MP a.d. Trebinje	138.500.457
Zakup nepokretnosti	MH ERS MP a.d. Trebinje	133.667
Rashodi prema povezanim licima		59.417.477
Troškovi električne energije i NOS-a	MH ERS MP a.d. Trebinje	2.002.124
Troškovi prenosa	MH ERS MP a.d. Trebinje	25.137.541



Troškovi distributivnih gubitaka	MH ERS MP a.d. Trebinje	24.703.952
Troškovi poravnanja prihoda između ODS	Elektro Doboje, Elektro Bijeljina, Elektro Hercegovina	7.561.860
Zakup nepokretnosti	HE na Vrbasu a.d. M.Grad	12.000
Prihodi i rashodi po pozajmicama		0
Primljene pozajmice - zajam	MH ERS MP a.d. Trebinje	0
Primljene pozajmice - zajam	MH ERS MP a.d. Trebinje	0
Reprogram ranijih obaveza	MH ERS MP a.d. Trebinje	0
Reprogram ranijih obaveza	MH ERS MP a.d. Trebinje	0

Poslovanje u okviru Elektroprivrede Republike Srpske regulisano je Ugovorom o međusobnim ekonomskim odnosima (broj Ugovora 112/19 od 04.01.2019. godine, Aneks 1. Ugovora 8303/20 od 10.04.2020. godine, Aneks 2. Ugovora 33064/20 od 31.12.2020. godine, Aneks 3. Ugovora 3220/21 od 15.02.2021. godine, Aneks 4. Ugovora 32442/21 od 01.12.2021. godine i Aneks 5. Ugovora 35136/21 od 27.12.2021. godine, Aneksom ugovora o uređenju međusobnih odnosa o pitanju jedinstvenog nastupa na tržištu električne energije broj 8909/23 od 28.02.2023.godine), kao i Pravilnikom o računovodstvenim politikama MH „ERS“ donesenim u Decembru 2020. godine, Ulaganja u zavisna preduzeća obuhvataju se u pojedinačnim finansijskim izvještajima primjenom metode nabavne vrijednosti. Sva zavisna preduzeća u okviru Holdinga su dužna utvrditi i evidentirati u svojim poslovnim knjigama odnose sa povezanim licima u skladu sa MRS 24 „Objelodanjivanje povezanih strana“.

Potraživanja iz poslovnih odnosa predstavljaju iznose potraživanja u okviru holdinga i potraživanja koja Zavisnim preduzećima holdinga duguju treća lica. Potraživanja iz internih odnosa unutar holdinga nastala do 31.12.2004. godine u proizvodnim preduzećima i u holdingu računovodstveno se evidentiraju vanbilansno. Prilikom naplate ovih potraživanja u iznosu definisanom u Ugovoru o međusobnim ekonomskim odnosima umanjuje se vanbilansna evidencija a povećavaju potraživanja iz internih odnosa u korist tekućeg perioda. Potraživanja iz internih odnosa unutar Holdinga nastala nakon 31.12.2004. godine se unutar Holdinga računovodstveno evidentiraju u korist prihoda tekućeg perioda. Prilikom naplate ovih potraživanja umanjuje se potraživanje iz internih odnosa u skladu sa ugovorom o međusobnim ekonomskim odnosima.

III.18 FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITI I GUBICIMA EMITENTA

III.18.1 Polugodišnji finansijski podaci Emitenta za period od 01.01.- 30.06.2025. godine

III.18.1.1 Izjava

Polugodišnji finansijski izvještaji Emitenta nisu revidirani od strane ovlaštenih revizora.

III.18.1.2 Bilans stanja Emitenta na dan 30.06.2025. godine



		30.06.2025.				
Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	30.06.2024.
	BILANSNA AKTIVA					
	A. STALNA SREDSTVA	001	1.156.829.889	682.797.261	474.032.628	479.751.513
	(002+008+015+016+017+022+034)					
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA	002	30.199.364	18.239.034	11.960.330	12.762.570
	(003 do 007)					
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003	1.110.722	1.110.722	0	0
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004	26.379.448	17.128.312	9.251.136	10.367.487
012, dio 019	3. Goodwill	005	0	0	0	0
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	0	0	0	0
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007	2.709.194	0	2.709.194	2.395.083
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	1.113.849.610	651.948.877	461.900.733	466.816.305
020, dio 029	1. Zemljište	009	12.401.240	0	12.401.240	12.387.150
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	375.813.317	239.093.875	136.719.442	139.356.098
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	655.841.725	412.855.002	242.986.723	245.366.983
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012	25.817	0	25.817	25.817
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	0	0	0	0
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014	69.767.511	0	69.767.511	69.680.257
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015	0	0	0	0
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016	0	0	0	0
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017	0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018	0	0	0	0
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019	0	0	0	0
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020	0	0	0	0
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021	0	0	0	0
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022	12.780.915	12.609.350	171.565	172.638
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023	10.000	0	10.000	10.000
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024	0	0	0	0
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025	12.601.102	12.601.102	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026	0	0	0	0
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027	12.601.102	12.601.102	0	0
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028	0	0	0	0
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029	0	0	0	0
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030	169.813	8.248	161.565	162.638
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031	0	0	0	0
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032	169.813	8.248	161.565	162.638
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033	0	0	0	0
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034	0	0	0	0



090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035	5.213.297	0	5.213.297	5.213.297
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036	201.038.592	161.568.969	39.469.623	34.494.804
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	17.821.992	3.100.744	14.721.248	15.002.427
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	17.796.389	3.091.417	14.704.972	14.981.462
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039	0	0	0	0
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040	0	0	0	0
130 do 139	4. Zalihe robe	041	0	0	0	0
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042	0	0	0	0
150 do 159	6. Dati avansi	043	25.603	9.327	16.276	20.965
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044	183.216.600	158.468.225	24.748.375	19.492.377
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	178.422.778	154.274.587	24.148.191	19.146.574
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	22.839.067	147.439	22.691.628	17.968.928
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	155.283.738	154.089.213	1.194.525	860.186
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	0	0	0	0
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049	0	0	0	0
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	273.217	37.935	235.282	317.460
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051	26.756	0	26.756	0
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052	4.193.638	4.193.638	0	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053	4.193.638	4.193.638	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054	0	0	0	0
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055	4.193.638	4.193.638	0	0
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056	0	0	0	0
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057	0	0	0	0
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058	0	0	0	0
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059	0	0	0	0
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060	0	0	0	0
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	507.377	0	507.377	207.656
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062		0	0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063	507.377	0	507.377	207.656
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064	0	0	0	0
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	92.807	0	92.807	138.147
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066	1.363.081.778	844.366.230	518.715.548	519.459.614
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	116.246.129	0	116.246.129	116.246.129



Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	30.06.2025	30.06.2024.
	BILANSNA PASIVA			
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101	237.955.199	234.205.501
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	92.276.623	92.276.623
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103	92.276.623	92.276.623
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104	92.276.623	92.276.623
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105	0	0
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106	0	0
304	3. Ulozi	107	0	0
305	4. Državni kapital	108	0	0
309	5. Ostali osnovni kapital	109	0	0
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110	0	0
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111	0	0
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112	0	0
320	III EMISIONA PREMIJA	113	0	0
321	IV EMISIONI GUBITAK	114	0	0
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	6.403.888	6.403.888
322	1. Zakonske rezerve	116	1.379.378	1.379.378
323	2. Statutarne rezerve	117	687.546	687.546
329	3. Ostale rezerve	118	4.336.964	4.336.964
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119	144.464.909	144.464.909
330	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120	144.464.909	144.464.909
331 i 334	2. Ostale revalorizacije rezerve	121	0	0
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122	0	0
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123	0	0
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124	14.150.337	10.400.639
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125	10.400.639	0
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126	3.749.698	10.400.639
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127	0	0
35	X GUBITAK (129 + 130)	128	19.340.558	19.340.558
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129	19.340.558	19.340.558
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130	0	0
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132	88.737.124	88.912.171
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	5.151.739	5.466.023
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134	0	0
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135	2.134.960	2.404.967
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136	3.016.779	3.061.056
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	67.083.820	67.083.820
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138	6.782.620	6.782.620
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139	0	0
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140	32.713.164	32.713.164



412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141	27.588.036	27.588.036
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142	0	0
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143	0	0
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144	0	0
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	16.501.565	16.362.328
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146	19.444.683	19.444.683
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	172.578.542	176.897.259
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	5.501.635	10.242.910
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149	1.641.961	2.814.790
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	2.552.649	4.836.550
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151	0	0
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152	1.307.025	2.591.570
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153	0	0
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154	0	0
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	147.485.897	145.540.037
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156	639.390	648.728
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157	132.039.318	131.947.423
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158	13.803.221	12.460.882
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159	878.081	360.763
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160	125.887	122.241
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	11.058.301	13.070.720
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	4.984.212	3.699.652
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	108.977	697.901
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	1.224.295	813.541
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	221.945	127.979
481	8. Obaveze za porez na dobit	166	0	295.600
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	1.993.280	2.408.919
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168		0
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169	518.715.548	519.459.614
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170	116.246.129	116.246.129

III.18.1.3 Bilans uspjeha Emitenta za period od 01.01.- 30.06.2025. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			30.06.2025	30.06.2024.
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201	77.310.160	73.978.358
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	312.561	483.966
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	0	0
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	312.561	483.966
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	0	0
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	0	0
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207	0	0



611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208	0	0
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209	0	0
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210	74.286.281	70.691.565
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211	71.702.183	68.123.497
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212	2.584.098	2.568.068
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213	0	0
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	0	0
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215	0	0
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216	0	0
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217	0	0
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	2.711.318	2.802.827
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	74.452.441	73.104.828
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220	25.630.712	24.644.050
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	874.191	895.071
513	3. Troškovi goriva i energije	222	963.076	951.974
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	23.957.386	24.329.720
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	20.310.423	19.735.659
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225	3.646.963	4.594.061
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	1.495.738	2.553.763
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	15.249.182	14.259.659
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228	15.249.182	14.259.659
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229	15.249.182	14.259.659
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230	0	0
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231	0	0
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232	0	0
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233	0	0
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	5.822.784	5.053.112
555	8. Troškovi poreza	235	283.333	269.259
556	9. Troškovi doprinosa	236	176.039	148.220
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237	2.857.719	873.530
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238	0	0
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI			
66	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239	319.242	558.445
660, 661	1. Prihodi od kamata	240	319.238	558.433
662	2. Pozitivne kursne razlike	241	0	0
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242	0	0
669	4. Ostali finansijski prihodi	243	4	12
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	1.446.230	619.577
560, 561	1. Rashodi kamata	245	1.446.229	619.576
562	2. Negativne kursne razlike	246	0	0
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247	0	0
569	4. Ostali finansijski rashodi	248	1	1



	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249	1.730.731	812.398
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250	0	0
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	1.252.683	434.532
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252	91	0
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253	9	0
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254	0	0
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255	0	0
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256	0	0
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257	870	0
676	7. Viškovi	258	35.470	0
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259	1.216.243	434.532
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260	0	0
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	131.481	225.705
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262	0	17.026
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263	0	0
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264	0	0
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265	0	0
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266	0	0
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267	0	0
576	7. Manjkovi	268	0	0
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269	0	0
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	131.481	208.679
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271	1.121.202	208.827
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272	0	0
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273	1.106.675	1.056.862
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274	0	0
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275	0	0
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276	0	0
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277	0	0
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278	0	0
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279	0	0
688, dio 689, 588, dio 589neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280	0	0



dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281	1.106.675	1.056.862
684, 584 neto prikaz	2.1 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282	910.738	0
686, 585 neto prikaz	2.2 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283	0	0
687, 587 neto prikaz	2.3 Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284	195.937	1.056.862
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285	0	0
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286	213.667	147.108
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287	0	0
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288	0	0
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289	0	0
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290	0	0
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstava koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291	0	0
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292	0	0
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293	0	0
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294	213.667	147.108
584, 684 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295	0	35.100
586, 686 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296	213.667	112.008
587, 687 neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297	0	0
dio 589, dio 689neto prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298	0	0
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299	893.008	909.754
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300	0	0
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301	4.757	11.368
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	0	0
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303	0	0
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304	0	0
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	79.993.517	76.039.565
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	76.243.819	74.097.218
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307	3.749.698	1.942.347
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308	0	0
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309		0
	1. Poreski rashodi perioda			
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310	0	0
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311		0
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312		0



	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313	0	0
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		0
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315		0
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316	3.749.698	1.942.347
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317	0	0
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		
	Obična zarada po akciji	321		
	Razrijeđena zarada po akciji	322		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	1.432,00	1.383,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	1.353,00	1.330,00

III.18.1.4 Bilans tokova gotovine Emitenta za period od 01.01.- 30.06.2025. godine

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			30.06.2025	30.06.2024.
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501	85.099.277	82.179.482
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502	84.438.489	81.524.190
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503	0	0
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504	0	200.000
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	660.788	455.292
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	80.782.419	77.191.478
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507	46.733.830	47.768.517
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508	5.241	9.452
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509	1.259.499	1.132.935
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510	23.530.714	23.773.871
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511	322.356	0
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512	8.930.779	4.506.703
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513	4.316.858	4.988.004
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514	0	0
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515	4.093	46.607
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516	0	0
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517	0	44.741
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518	0	0
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519	0	0
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520	0	0
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521	0	0
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522	0	0
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523	0	0
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524	0	0
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525	0	0
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526	0	0
12	Prilivi po osnovu kamata	527	4.093	1.866



13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528	0	0
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529	0	0
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530	0	0
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	1.289.225	1.475.307
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532	0	0
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533	116.396	57.292
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534	0	0
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535	0	0
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536	0	0
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537	0	0
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538	0	0
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539	0	0
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540	0	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541	1.172.829	1.418.015
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542	0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543	1.285.132	1.428.700
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544	1.073	1.267
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545	0	0
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546	0	0
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547	1.073	1.267
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548	0	0
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549	0	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550	0	0
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	2.733.078	3.378.740
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552	0	0
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553	2.708.876	3.206.600
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		0
4	Odlivi po osnovu lizinga	555		0
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556		0
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		0
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558	24.202	172.140
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559	0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560	2.732.005	3.377.473
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	85.104.443	82.227.356
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	84.804.722	82.045.525
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563	299.721	181.831
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564	0	0
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	207.656	78.156
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566	0	0
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567	0	0
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	507.377	259.987

III.18.1.5 Izvještaj o ostalom rezultatu perioda za period od 01.01.- 30.06.2025. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				30.06.2025	30.06.2024.
1	2	3	4	5	6
	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		3.749.698	1.942.347
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402+403±404±405±406±407)	401		0	0



Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402		
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403		
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404		
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405		
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406		
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408	0	0
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410		
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411		
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412		
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413		
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415	0	0
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416	3.749.698	1.942.347
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		

III.18.2 Finansijski podaci Emitenta za 2024, 2023. i 2022. godinu

III.18.2.1 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2024. i 2023. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	31.12.2024			31.12.2023
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA	001		1.148.210.330	668.458.817	479.751.513	474.377.110
	(002+008+015+016+017+022+034)						
01	I. NEMATERIJALNA SREDSTVA	002	19	29.560.680	16.798.110	12.762.570	13.958.459
	(003 do 007)						
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003		1.110.722	1.110.722	0	0
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patent, licence, softver i ostala prava	004		26.054.875	15.687.388	10.367.487	11.463.725
012, dio 019	3. Goodwill	005		0	0	0	0
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		0	0	0	0
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007		2.395.083	0	2.395.083	2.494.734
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	19	1.104.956.924	638.140.619	466.816.305	460.244.878
020, dio 029	1. Zemljište	009		12.387.150	0	12.387.150	12.348.804
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		374.089.112	234.733.014	139.356.098	142.091.278
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		648.774.588	403.407.605	245.366.983	236.253.266
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012		25.817	0	25.817	25.817



024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		0	0	0	0
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		69.680.257	0	69.680.257	69.525.713
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015	19	0	0	0	0
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016		0	0	0	0
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018		0	0	0	0
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019		0	0	0	0
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020		0	0	0	0
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021		0	0	0	0
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022	20	13.692.726	13.520.088	172.638	173.773
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		10.000	0	10.000	10.000
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024		0	0	0	0
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		13.511.840	13.511.840	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026		0	0	0	0
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027		13.511.840	13.511.840	0	0
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028		0	0	0	0
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029		0	0	0	0
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		170.886	8.248	162.638	163.773
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031		0	0	0	0
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032		170.886	8.248	162.638	163.773
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033		0	0	0	0
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034		0	0	0	0
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035		5.213.297	0	5.213.297	6.059.043
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		197.507.284	163.012.480	34.494.804	29.638.653
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	21	17.844.576	2.842.149	15.002.427	14.467.076
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		17.814.284	2.832.822	14.981.462	14.400.639
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039		0	0	0	0
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040		0	0	0	0
130 do 139	4. Zalihe robe	041		0	0	0	0
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042		0	0	0	0
150 do 159	6. Dati avansi	043		30.292	9.327	20.965	66.437
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		179.662.708	160.170.331	19.492.377	15.171.577
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		175.336.934	156.190.360	19.146.574	14.962.243
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	22	18.116.367	147.439	17.968.928	14.596.435
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	22	156.865.172	156.004.986	860.186	111.093
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	22	0	0	0	0
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049	22	0	0	0	0
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	23	355.395	37.935	317.460	254.715
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		0	0	0	0
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		3.979.971	3.979.971	0	0



	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		3.979.971	3.979.971	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054		0	0	0	0
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		3.979.971	3.979.971	0	0
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056		0	0	0	0
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057		0	0	0	0
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058		0	0	0	0
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059		0	0	0	0
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060		0	0	0	0
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	25	207.656	0	207.656	78.156
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062			0	0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063		207.656	0	207.656	78.156
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		0	0	0	0
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	26	138.147	0	138.147	131.178
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		1.350.930.911	831.471.297	519.459.614	510.074.806
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	35	116.246.129	0	116.246.129	116.246.129

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	31.12.2024	31.12.2023
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101		234.205.501	233.563.356
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	28	92.276.623	92.276.623
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		92.276.623	92.276.623
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		92.276.623	92.276.623
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105		0	0
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106		0	0
304	3. Ulozi	107		0	0
305	4. Državni kapital	108		0	0
309	5. Ostali osnovni kapital	109		0	0
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110		0	0
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111		0	0
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112		0	0
320	III EMISIONA PREMIJA	113		0	0
321	IV EMISIONI GUBITAK	114		0	0
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	28	6.403.888	6.403.888
322	1. Zakonske rezerve	116		1.379.378	1.379.378
323	2. Statutarne rezerve	117		687.546	687.546
329	3. Ostale rezerve	118		4.336.964	4.336.964
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119	28	144.464.909	154.223.403



330	1. Revalorizacija rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		144.464.909	154.223.403
331 i 334	2. Ostale revalorizacije rezerve	121		0	0
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122		0	0
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		0	0
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124	28	10.400.639	14.195.011
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		0	0
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		10.400.639	14.195.011
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127		0	0
35	X GUBITAK (129 + 130)	128	28	19.340.558	33.535.569
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		19.340.558	33.535.569
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		0	0
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131		0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		88.912.171	82.707.444
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	29	5.466.023	3.942.687
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		0	0
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		2.404.967	1.998.583
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		3.061.056	1.944.104
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	31	67.083.820	64.778.405
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		6.782.620	9.239.296
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		0	0
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		32.713.164	35.359.502
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141		27.588.036	20.179.607
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		0	0
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		0	0
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144		0	0
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	30	16.362.328	13.986.352
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		19.444.683	19.872.661
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		176.897.259	173.931.345
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	32	10.242.910	11.241.205
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		2.814.790	4.359.668
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		4.836.550	4.378.345
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		0	0
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152		2.591.570	2.503.192
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153		0	0
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154		0	0
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	33	145.540.037	153.386.419
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		648.728	730.875
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		131.947.423	134.680.277
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		12.460.882	17.585.695
435	2.4. Dobavljači u inostranstvu	159		360.763	307.653
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		122.241	81.919
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	34	13.070.720	3.977.872
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	34	3.699.652	3.476.469
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	34	697.901	126.422



470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	34	813.541	156.517
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	34	127.979	107.340
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		295.600	0
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	34	2.408.919	1.459.101
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168		0	0
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		519.459.614	510.074.806
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170	35	116.246.129	116.246.129

III.18.2.2 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2024. i 2023. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				31.12.2024	31.12.2023
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI	201		154.162.675	150.215.417
	(202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		849.683	886.746
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		0	0
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		849.683	886.746
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		0	0
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	6	0	0
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		0	0
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		0	0
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209		0	0
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		143.972.757	141.096.324
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		138.500.457	136.015.063
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		5.472.300	5.081.261
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213		0	0
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	7	0	0
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215		0	0
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216	7	0	0
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217		0	0
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	8	9.340.235	8.232.347
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		153.783.091	148.499.634
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220		51.843.616	50.801.715
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	9	2.183.465	2.491.786
513	3. Troškovi goriva i energije	222	9	2.023.592	2.241.560
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	10	49.262.090	44.980.759
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		40.003.145	36.462.037
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		9.258.945	8.518.722
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	11	4.503.726	5.639.371
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	12	33.173.863	30.812.846
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		30.940.138	29.697.098
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		30.940.138	29.697.098
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		0	0
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231		0	0
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232		0	0



541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		2.233.725	1.115.748
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	13	10.008.504	10.577.333
555	8. Troškovi poreza	235	14	468.208	552.002
556	9. Troškovi doprinosa	236	14	316.027	402.262
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		379.584	1.715.783
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		0	0
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66		239	15	1.127.168	1.430.899
	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)				
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		1.119.411	1.430.879
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		0	0
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242		0	0
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		7.757	20
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	15	3.183.660	2.183.310
560, 561	1. Rashodi kamata	245		3.183.655	2.183.273
562	2. Negativne kursne razlike	246		0	32
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247		0	0
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		5	5
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		0	963.372
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		1.676.908	0
	E. OSTALI DOBICI I GUBICI	251	16	1.875.827	1.652.046
67	I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)				
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		0	0
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253		0	0
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254		0	0
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255		0	0
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256		0	0
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257		2.644	6.998
676	7. Viškovi	258		0	1
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259		1.873.183	1.645.047
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260		0	0
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	17	637.707	810.250
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		131.629	298.733
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263		0	0
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264		0	0
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265		0	0
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266		0	0
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267		0	0
576	7. Manjkovi	268		0	17.042
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269		0	0
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		506.078	494.475
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		1.238.120	841.796
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272		0	0
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE				
dio 68	I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273	16	2.031.475	4.696.304
680, 580 neto prikaz	1. Neto dobici od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274		0	0
681, 581 neto prikaz	1.1. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	275		0	0
682, 582 neto prikaz	1.2. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	276		0	0
683, 583 neto prikaz	1.3. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277		0	0
685, 585 neto prikaz	1.4. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278		0	0
688, dio 689, 588,	1.5. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279		0	0
	1.6. Neto dobici od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280		0	0



dio 589neto prikaz				
dio 68	2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281	2.031.475	4.696.304
684, 584	2.1 Neto dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282	737.338	3.710.237
neto prikaz	2.2 Neto dobici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava	283	0	986.067
686, 585	(osim potraživanja od kupaca)			
neto prikaz	2.3 Neto dobici od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed	284	1.294.137	0
687, 587	obezvredjenja potraživanja od kupaca			
neto prikaz	2.4 Neto dobici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285	0	0
dio 689, dio				
589 neto prikaz	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286	17	259.364
58	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287	0	0
580, 680	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288	0	0
neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289	0	0
581, 681	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se	290	0	0
neto prikaz	vrednuju po nabavnoj vrijednosti			
582, 682	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju	291	0	0
neto prikaz	po nabavnoj vrijednosti			
583, 683	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292	0	0
neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih	293	0	0
585, 685	prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava			
neto prikaz	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294	259.364	5.527.673
588, dio	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295	0	0
589, 688,	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava	296	259.364	0
dio 689	(osim potraživanja od kupaca)			
neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297	0	5.527.673
584, 684	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298	0	0
neto prikaz	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 –	299	1.772.111	0
586, 686	286)			
neto prikaz	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 –	300	0	831.369
587, 687	273)			
neto prikaz	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz	301	22.190	61.958
dio 589, dio	ranijih godina			
689neto	L.J. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz	302	0	0
prikaz	ranijih godina			
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode	303	0	0
	udjela			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode	304	0	0
	udjela			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	159.219.335	158.056.624
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	157.863.822	157.020.867
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307	1.355.513	1.035.757
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	308	0	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	309	295.600	0
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT			
	1. Poreski rashodi perioda	310	18	846.109
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	311	846.109	206.968
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	312	0	0
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	313	428.341	1.402.249
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	314	137.063	39.855
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	315	291.278	1.362.394
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-	316	642.145	2.231.038
	310)>0 i 308>0			
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-	317	0	0
	313)>0 i 307>0			
726	O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		
	Obična zarada po akciji	321		



Razrijeđena zarada po akciji	322		
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	1.399,00	1.391,00
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	1.341,00	1.326,00

III.18.2.3 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za 2024. i 2023. godinu

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				31.12.2024	31.12.2023
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501		169.780.834	177.071.442
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		168.392.490	175.779.087
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		0	0
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		200.000	0
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		1.188.344	1.292.355
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		169.762.679	153.562.851
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		107.217.814	95.288.742
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		17.740	218.882
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		2.171.906	1.988.528
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		48.887.846	45.962.833
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		0	0
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		11.467.373	10.103.866
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		18.155	23.508.591
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		0	0
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		85.789	32.075
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516		0	0
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		80.495	27.914
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518		0	0
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519		0	0
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520		0	0
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521		0	0
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522		0	0
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523		0	0
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		0	0
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525		0	0
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526		0	0
12	Prilivi po osnovu kamata	527		5.294	4.161
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		0	0
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529		0	0
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		0	0
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		3.119.681	18.781.938
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532		0	0
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		59.706	10.459.514
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534		0	3.983.005
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535		0	0
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536		0	546.291
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537		0	0
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538		0	0
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		0	0
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540		0	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		3.059.975	3.793.128
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		3.033.892	18.749.863
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		9.244.472	655.206
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545		0	0
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546		0	0
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		9.244.472	5.206
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		0	650.000
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549		0	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		0	0



II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	6.099.235	5.469.586
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552	0	0
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553	5.893.383	4.734.243
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554	0	650.000
4	Odlivi po osnovu lizinga	555	0	0
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556	0	0
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557	0	0
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558	205.852	85.343
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559	3.145.237	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560	0	4.814.380
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	179.111.095	177.758.723
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	178.981.595	177.814.375
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563	129.500	0
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564	0	55.652
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	78.156	133.808
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566	0	0
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567	0	0
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	207.656	78.156

III.18.2.4 Uporedni prikaz Izvještaja o ostalom rezultatu u periodu Emitenta za 2024. i 2023. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				31.12.2024	31.12.2023
	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		642.145	2.231.038
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402±403±404±405±406±407)	401		0	0
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403			
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 409± 410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414)	408		0	0
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (± 401 ± 408)	415		0	0



V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400± 415)	416	642.145	2.231.038
Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		
Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		

III.18.2.5 Uporedni prikaz Aneksa – dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta za 2024. i 2023. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			31.12.2024	31.12.2023
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201, dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja)	602	170.556.612	166.364.804
202, dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	22.829	17.071
203, dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja)	604	0	0
432, dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja)	605	88.494.838	88.735.895
433, dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	683.084	632.304
434, dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)	607	0	0
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS	608	849.683	886.746
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	0	0
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD	610	0	0
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611	765	1.498
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612	0	0
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613	0	0
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614	143.966.932	141.095.091
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615	6.590	2.731
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616	0	0
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617	9.340.236	8.232.347
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618	0	0
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode1 (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619	0	0
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju2 (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620	0	0
651	b) Prihod od zakupnina	621	187.581	235.869
652	v) Prihod od donacija	622	2.477.034	640.753
653	g) Prihod od članarina	623	0	0
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624	0	0
655	d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625	817.410	492.572
656	e) Prihodi od dividendi	626	0	0
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627	5.858.099	6.863.108
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	628	112	45
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	3.021.997	3.084.279
dio 670	Od toga: dobiti po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630	0	0
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631	0	0
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632	49.262.090	44.980.759
522 + 523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633	156.299	147.240
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634	113.835	137.110



dio 525	Od toga: dnevnice	635	0	0
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636	4.503.726	5.639.371
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637	0	0
531	b) Troškovi transportnih usluga	638	712.836	469.044
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639	3.197.581	4.362.449
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640	8.014	10.933
533	d) Troškovi zakupa	641	94.174	209.387
534 + 535	d) Troškovi sajmove, reklame i propagande	642	183.612	284.654
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643	0	0
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644	307.509	302.904
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645	0	0
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646	10.476.711	11.129.335
550	a) Troškovi ostalih usluga	647	1.492.014	1.180.213
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648	98.129	77.745
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649	0	0
551	b) Troškovi reprezentacije	650	168.682	225.165
552	v) Troškovi premije osiguranja	651	280.359	333.259
553	g) Troškovi platnog prometa	652	22.280	22.793
554	d) Troškovi članarina	653	44.061	32.666
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode ³ , carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654	0	0
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju ⁴ : na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655	468.208	552.002
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656	8.001.107	8.783.237
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658	24.663.275	24.208.477
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659	15.825.628	16.942.975
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660	813.541	156.517
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661	0	0
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662	0	0
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663	0	0
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664	0	0
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665	0	0
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666	0	0
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667	0	0

III.18.2.6 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	31.12.2023			31.12.2022
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	001		1.048.838.205	574.461.095	474.377.110	466.492.851
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	19	27.752.425	13.793.966	13.958.459	12.165.831
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003		1.110.722	1.110.722	0	0
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		24.146.969	12.683.244	11.463.725	6.167.663
012, dio 019	3. Goodwill	005		0	0	0	0
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		0	0	0	0
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007		2.494.734	0	2.494.734	5.998.168
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	19	1.006.654.581	546.409.703	460.244.878	454.126.295
020, dio 029	1. Zemljište	009		12.348.804	0	12.348.804	12.287.912
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		368.079.508	225.988.230	142.091.278	145.054.832
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		556.674.739	320.421.473	236.253.266	239.655.895
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012		25.817	0	25.817	0
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		0	0	0	0
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		69.525.713	0	69.525.713	57.127.656
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015	19	0	0	0	25.817
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016		0	0	0	0
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018		0	0	0	0
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019		0	0	0	0
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020		0	0	0	0
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021		0	0	0	0
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022	20	14.431.199	14.257.426	173.773	174.908
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		10.000	0	10.000	10.000
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024		0	0	0	0
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		14.249.178	14.249.178	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026		0	0	0	0
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027		14.249.178	14.249.178	0	0
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028		0	0	0	0
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029		0	0	0	0
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		172.021	8.248	163.773	164.908
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031		0	0	0	0
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032		172.021	8.248	163.773	164.908
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033		0	0	0	0
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034		0	0	0	0



090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035		6.059.043	0	6.059.043	6.237.910
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		219.299.297	189.660.644	29.638.653	36.070.554
	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA						
10 do 15	NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	21	17.449.721	2.982.645	14.467.076	12.054.480
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		17.373.957	2.973.318	14.400.639	11.951.122
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039		0	0	0	0
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040		0	0	0	0
130 do 139	4. Zalihe robe	041		0	0	0	0
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042		0	0	0	0
150 do 159	6. Dati avansi	043		75.764	9.327	66.437	103.358
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		201.849.576	186.677.999	15.171.577	24.016.074
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		194.199.026	179.236.783	14.962.243	23.705.285
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	22	14.743.874	147.439	14.596.435	21.170.239
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	22	179.162.502	179.051.409	111.093	2.129.440
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	22	0	0	0	0
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049	22	0	0	0	0
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	23	292.650	37.935	254.715	405.606
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		0	0	0	0
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		7.441.216	7.441.216	0	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		7.441.216	7.441.216	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054		3.720.608	3.720.608	0	0
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		0	0	0	0
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056		3.720.608	3.720.608	0	0
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057		0	0	0	0
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058		0	0	0	0
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059		0	0	0	0
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060		0	0	0	0
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	25	78.156	0	78.156	133.808
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062			0	0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063		78.156	0	78.156	133.808
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		0	0	0	0
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	26	131.178		131.178	176.981
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		1.274.196.545	764.121.739	510.074.806	508.801.315
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	35	116.246.129	0	116.246.129	116.246.129



Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	31.12.2023	31.12.2022
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101		233.563.356	231.332.318
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	28	92.276.623	92.276.623
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		92.276.623	92.276.623
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		92.276.623	92.276.623
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105		0	0
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106		0	0
304	3. Ulozi	107		0	0
305	4. Državni kapital	108		0	0
309	5. Ostali osnovni kapital	109		0	0
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI			0	0
	NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111		0	0
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112		0	0
320	III EMISIONA PREMIJA	113		0	0
321	IV EMISIONI GUBITAK	114		0	0
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	28	6.403.888	6.403.888
322	1. Zakonske rezerve	116		1.379.378	1.379.378
323	2. Statutarne rezerve	117		687.546	687.546
329	3. Ostale rezerve	118		4.336.964	4.336.964
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119	28	154.223.403	166.187.376
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		154.223.403	166.187.376
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121		0	0
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122		0	0
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		0	0
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124	28	14.195.011	13.095.614
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		0	206.879
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		14.195.011	12.888.735
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127		0	0
35	X GUBITAK (129 + 130)	128	28	33.535.569	46.631.183
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		33.535.569	46.631.183
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		0	0
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131		0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		82.707.444	90.373.049
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	29	3.942.687	3.939.810
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		0	0
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		1.998.583	1.917.439
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		1.944.104	2.022.371
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	31	64.778.405	72.705.792
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		9.239.296	13.227.113
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		0	0
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		35.359.502	36.795.881
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141		20.179.607	22.682.798
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		0	0
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		0	0
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144		0	0
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	30	13.986.352	13.727.447
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		19.872.661	21.246.809



42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		173.931.345	165.849.139
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	32	11.241.205	14.962.354
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		4.359.668	7.776.133
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		4.378.345	4.768.394
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		0	0
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152		2.503.192	2.417.827
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153		0	0
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154		0	0
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	33	153.386.419	140.759.922
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		730.875	905.957
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		134.680.277	129.342.118
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		17.585.695	10.407.439
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		307.653	34.333
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		81.919	70.075
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	34	3.977.872	4.125.765
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	34	3.476.469	4.195.334
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	34	126.422	111.525
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	34	156.517	589.856
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	34	107.340	94.779
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		0	0
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	34	1.459.101	1.009.604
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		510.074.806	508.801.315
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170	35	116.246.129	116.246.129

III.18.2.1 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				31.12.2023	31.12.2022
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI	201		150.215.417	123.624.962
	(202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		886.746	528.904
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		0	0
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		886.746	528.904
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		0	0
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	6	0	0
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		0	0
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		0	0
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209		0	0
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		141.096.324	116.808.317
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		136.015.063	112.396.389
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		5.081.261	4.411.928



624, dio	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213		0	0
625					
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	7	0	0
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215		0	0
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216	7	0	0
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217		0	0
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	8	8.232.347	6.287.741
	II. POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		148.499.634	127.689.387
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220		50.801.715	44.647.181
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	9	2.491.786	2.164.916
513	3. Troškovi goriva i energije	222	9	2.241.560	2.314.618
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	10	44.980.759	40.647.448
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		36.462.037	33.221.942
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		8.518.722	7.425.506
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	11	5.639.371	5.685.523
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	12	30.812.846	28.565.180
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		29.697.098	27.681.107
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		29.697.098	27.681.107
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		0	0
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231		0	0
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232		0	0
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		1.115.748	884.073
55 osim	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	13	10.577.333	2.855.325
555 i 556	8. Troškovi poreza	235	14	552.002	448.189
556	9. Troškovi doprinosa	236	14	402.262	361.007
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		1.715.783	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		0	4.064.425
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66		239	15	1.430.899	939.377
	I. FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)				
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		1.430.879	939.357
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		0	0
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242		0	0
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		20	20
56	II. FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	15	2.183.310	2.202.591
560, 561	1. Rashodi kamata	245		2.183.273	2.202.579
562	2. Negativne kursne razlike	246		32	7
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247		0	0
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		5	5
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		963.372	0
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		0	5.327.639
	E. OSTALI DOBICI I GUBICI				
67	I. OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	16	1.652.046	3.315.483
670, 570	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		0	0
neto prikaz					
671, 571	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253		0	0
neto prikaz					
672, 572	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254		0	0
neto prikaz					
673, 573,	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255		0	0
neto prikaz					
674, 574	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256		0	0
neto prikaz					
675, 575	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257		6.998	52.241
neto prikaz					
676	7. Viškovi	258		1	2
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259		1.645.047	3.263.240
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260		0	0
57	II. OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	17	810.250	509.980
570, 670	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		298.733	13.747
neto prikaz					
571, 671	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263		0	0
neto prikaz					



572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264	0	0
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265	0	0
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266	0	0
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267	0	0
576	7. Manjkovi	268	17.042	0
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269	0	0
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	494.475	496.233
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271	841.796	2.805.503
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272	0	0
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	273	16	4.696.304
dio 68	I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		4.248.277
680, 580 neto prikaz	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274	0	0
681, 581 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	275	0	0
682, 582 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	276	0	0
683, 583 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277	0	0
685, 585 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278	0	0
688, dio 689, 588, dio 589neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279	0	0
dio 68	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280	0	0
684, 584 neto prikaz	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281	4.696.304	0
686, 585 neto prikaz	2.1 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282	3.710.237	0
687, 587 neto prikaz	2.2 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283	986.067	0
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.3 Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvrjeđenja potraživanja od kupaca	284	0	4.248.277
58	2.4 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285	0	0
580, 680 neto prikaz	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286	17	5.527.673
581, 681 neto prikaz	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287	0	0
582, 682 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	288	0	0
583, 683 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	289	0	0
585, 685 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290	0	0
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja bioloških sredstava koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291	0	0
	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292	0	0
	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293	0	0
584, 684 neto prikaz	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294	5.527.673	0
586, 686 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295	0	0
587, 687 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296	0	0
dio 589, dio 689neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297	5.527.673	0
	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298	0	0



	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299	0	4.248.277
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300	831.369	0
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301	61.958	47.483
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	0	5.968
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303	0	0
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304	0	0
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	158.056.624	132.175.582
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	157.020.867	130.407.926
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307	1.035.757	1.767.656
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	308	0	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	309		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	310		
	1. Poreski rashodi perioda	311	18 206.968	1.383.383
722	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	312	206.968	1.383.383
724	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	313	0	0
	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	314	1.402.249	220.955
723	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	315	39.855	26.126
725	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava		1.362.394	194.829
	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316	2.231.038	605.228
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317	0	0
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		
	Obična zarada po akciji	321		
	Razrijeđena zarada po akciji	322		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	1.391,00	1.368,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	1.326,00	1.311,00

III.18.2.2 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				31.12.2023	31.12.2022
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501		177.071.442	140.127.865
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		175.779.087	138.952.548
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		0	0
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		0	0
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		1.292.355	1.175.317
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		153.562.851	114.664.965
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		95.288.742	65.918.076
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		218.882	61.151
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		1.988.528	1.432.943
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		45.962.833	39.549.015
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		0	0
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		10.103.866	7.703.780
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		23.508.591	25.462.900



IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514	0	0	
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515	32.075	4.221	
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516	0	0	
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517	27.914	0	
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518	0	0	
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519	0	0	
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520	0	0	
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521	0	0	
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522	0	0	
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523	0	0	
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524	0	0	
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525	0	0	
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526	0	0	
12	Prilivi po osnovu kamata	527	4.161	4.221	
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528	0	0	
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529	0	0	
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530	0	0	
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	18.781.938	21.594.084	
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532	0	0	
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533	10.459.514	11.613.513	
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534	3.983.005	4.832.218	
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535	0	0	
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536	546.291	2.943.422	
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537	0	0	
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538	0	0	
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539	0	0	
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540	0	0	
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541	3.793.128	2.204.931	
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542	0	0	
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543	18.749.863	21.589.863	
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544	655.206	19.502	
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545	0	0	
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546	0	0	
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547	5.206	19.502	
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548	650.000	0	
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549	0	0	
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550	0	0	
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	5.469.586	7.326.404	
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552	0	0	
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553	4.734.243	6.999.543	
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554	650.000	0	
4	Odlivi po osnovu lizinga	555	0	0	
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556	0	0	
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557	0	0	
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558	85.343	326.861	
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559	0	0	
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560	4.814.380	7.306.902	
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	177.758.723	140.151.588	
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	177.814.375	143.585.453	
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563	0	0	
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564	55.652	3.433.865	
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	133.808	3.567.673	
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566	0	0	
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567	0	0	
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	25	78.156	133.808



III.18.2.3 Uporedni prikaz Izvještaja o ostalom rezultatu u periodu Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				31.12.2023	31.12.2022
	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		2.231.038	605.228
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 \pm 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401		0	0
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403			
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408		0	0
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415		0	0
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 $\pm$ 415)	416		2.231.038	605.228
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

III.18.2.4 Uporedni prikaz Aneksa – dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta za 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			31.12.2023	31.12.2022
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201, dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja)	602	166.364.804	135.646.938
202, dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	17.071	22.096
203, dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja)	604	0	0



432, dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja)	605	88.735.895	89.150.541
433, dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	632.304	1.001.139
434, dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)	607	0	0
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS	608	886.746	528.904
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	0	0
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD	610	0	0
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611	1.498	0
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612	0	0
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613	0	0
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614	141.095.091	116.805.619
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615	2.731	2.698
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616	0	0
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617	8.232.347	6.287.741
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618	0	
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode ¹ (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619	0	0
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju ² (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620	0	0
651	b) Prihod od zakupnina	621	235.869	243.094
652	v) Prihod od donacija	622	640.753	613.197
653	g) Prihod od članarina	623	0	0
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624	0	0
655	d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625	492.572	486.706
656	e) Prihodi od dividendi	626	0	0
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627	6.863.108	4.942.554
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	628	45	2.190
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	3.084.279	4.254.860
dio 670	Od toga: dobiti po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630	0	0
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631	0	0
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632	44.980.759	40.647.448
522 + 523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633	147.240	90.955
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634	137.110	118.949
dio 525	Od toga: dnevnice	635	0	0
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636	5.639.371	5.678.523
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637	0	0
531	b) Troškovi transportnih usluga	638	469.044	483.334
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639	4.362.449	4.084.082
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640	10.933	10.430
533	d) Troškovi zakupa	641	209.387	197.841
534 + 535	d) Troškovi sajmove, reklame i propagande	642	284.654	512.003
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643	0	0
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644	302.904	390.833
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645	0	0
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646	11.129.335	3.240.921
550	a) Troškovi ostalih usluga	647	1.180.213	1.314.894
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648	77.745	62.593
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649	0	0
551	b) Troškovi reprezentacije	650	225.165	202.047
552	v) Troškovi premije osiguranja	651	333.259	205.152
553	g) Troškovi platnog prometa	652	22.793	30.210
554	d) Troškovi članarina	653	32.666	35.853
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode ³ , carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654	0	
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju ⁴ : na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655	552.002	448.189
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656	8.783.237	1.004.576
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		



47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658	24.208.477	20.044.367
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659	16.942.975	14.517.706
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660	156.517	589.856
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661	0	0
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662	0	0
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663	0	0
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664	0	0
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665	0	0
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666	0	0
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667	0	0



III.18.2.5 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 30.06.2025. godinu

KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVIA											
VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)	UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
1. Stanje na dan 01.01.2024. god.	901	92.276.623		6.403.888	154.223.403			-19.340.558	233.563.356		233.563.356
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								0		0
3. Efekti ispravki grešaka	903								0		0
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2024. god. (901 ± 902 ± 903)	904	92.276.623	0	6.403.888	154.223.403	0	0	-19.340.558	233.563.356	0	233.563.356
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							642.145	642.145		642.145
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								0		0
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	642.145	642.145	0	642.145
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0



11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911								0		0
12. Ostale promjene	912				-9.758.494			9.758.494	0		0
13. Stanje na dan 31.12.2024. god. / 01.01.2025. god.	913	92.276.623	0	6.403.888	144.464.909	0	0	-8.939.919	234.205.501	0	234.205.501
(904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)											
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2025. godine (913 ± 914 ± 915)	916	92.276.623	0	6.403.888	144.464.909	0	0	-8.939.919	234.205.501	0	234.205.501
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							3.749.698	3.749.698		3.749.698
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	3.749.698	3.749.698	0	3.749.698
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923								0		0
24. Ostale promjene	924								0		0



25. Stanje na dan
30.06.2025.
godine (916 ±
919 ± 920 - 921 -
922± 923 ± 924)

925	92.276.623	0	6.403.888	144.464.909	0	0	-5.190.221	237.955.199	0	237.955.199
-----	------------	---	-----------	-------------	---	---	------------	-------------	---	-------------

III.18.2.6 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2024. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVIA								UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)		
1. Stanje na dan 01.01.2023. god.	901	92.276.623	0	2.066.924	166.187.376	0	0	-29.302.734	231.228.189		231.228.189
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								0		0
3. Efekti ispravki grešaka	903			4.336.964				-4.232.835	104.129		104.129
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. god. (901 ± 902 ± 903)	904	92.276.623	0	6.403.888	166.187.376	0	0	-33.535.569	231.332.318	0	231.332.318
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905	2.231.038	2.231.038		2.231.038	2.231.038	2.231.038		2.231.038	2.231.038	2.231.038
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								0		0
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	2.231.038	2.231.038	0	2.231.038
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0



9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911								0		0
12. Ostale promjene	912				-11.963.973			11.963.973	0		0
13. Stanje na dan 31.12.2023. god. / 01.01.2024. god.	913	92.276.623	0	6.403.888	154.223.403	0	0	-19.340.558	233.563.356	0	233.563.356
(904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)											
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2024. godine (913 ± 914 ± 915)	916	92.276.623	0	6.403.888	154.223.403	0	0	-19.340.558	233.563.356	0	233.563.356
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							642.145	642.145		642.145
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	642.145	642.145	0	642.145
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0



22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923								0		0
24. Ostale promjene	924				-9.758.494			9.758.494	0		0
25. Stanje na dan 30.06.2024. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	92.276.623	0	6.403.888	144.464.909	0	0	-8.939.919	234.205.501	0	234.205.501

III.18.2.7 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2023. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTV							UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)	
1. Stanje na dan 01.01.2022. god.	901	92.276.623		2.066.924	178.470.882			-35.867.094	236.947.335	236.947.335
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								0	0
3. Efekti ispravki grešaka	903							-6.324.374	-6.324.374	-6.324.374
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. god. (901 ± 902 ± 903)	904	92.276.623	0	2.066.924	178.470.882	0	0	-42.191.468	230.622.961	230.622.961
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							605.228	605.228	605.228



6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906									0	0
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	605.228	605.228	0	605.228
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911								0		0
12. Ostale promjene	912				-12.283.506			12.283.506	0		0
13. Stanje na dan 31.12.2022. god. / 01.01.2023. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	92.276.623	0	2.066.924	166.187.376	0	0	-29.302.734	231.228.189	0	231.228.189
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915			4.336.964				-4.232.835	104.129		104.129
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915)	916	92.276.623	0	6.403.888	166.187.376	0	0	-33.535.569	231.332.318	0	231.332.318
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							2.231.038	2.231.038		2.231.038
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								0		0



19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	2.231.038	2.231.038	0	2.231.038
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivenje gubitka	923								0		0
24. Ostale promjene	924				-11.963.973			11.963.973	0		0
25. Stanje na dan 31.12.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	92.276.623	0	6.403.888	154.223.403	0	0	-19.340.558	233.563.356	0	233.563.356

III.18.2.8 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2022. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA							UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacija rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacija rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)		
1. Stanje na dan 01.01.2021. god.	901	92.276.623		2.066.924	171.531.284			-52.571.405	213.303.426	213.303.426
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902							0		0
3. Efekti ispravki grešaka	903				19.178.898			3.968.817	23.147.715	23.147.715
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (901 ± 902 ± 903)	904	92.276.623	0	2.066.924	190.710.182	0	0	-48.602.588	236.451.141	0 236.451.141
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							496.194	496.194	496.194



6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								0		0
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	496.194	496.194	0	496.194
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911								0		0
12. Ostale promjene	912				-12.239.300			12.239.300	0		0
13. Stanje na dan 31.12.2021. god. / 01.01.2022. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	92.276.623	0	2.066.924	178.470.882	0	0	-35.867.094	236.947.335	0	236.947.335
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. godine (913 ± 914 ± 915)	916	92.276.623	0	2.066.924	178.470.882	0	0	-42.191.468	230.622.961	0	230.622.961
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							605.228	605.228		605.228
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918										
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	605.228	605.228		605.228
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923								0		0
24. Ostale promjene	924				-12.283.506			-12.283.506	0		0
25. Stanje na dan 31.12.2022. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	92.276.623	0	2.066.924	166.187.376	0	0	-29.302.734	231.228.189	0	231.228.189

Napomena: Note uz finansijske izvještaje nalaze se u prilogu broj 1 ovog Prospekta i sastavni su dio istog.



III.18.3 Revizorski izvještaji Emitenta

III.18.3.1 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emitenta za 2024. godinu

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Operateru distributivnog sistema „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu "Preduzeće"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine, i bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum i napomene uz finansijske izvještaje, koje uključuju i pregled metrijalno značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Preduzeća na dan 31. decembra 2024. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

Osnova za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izvještaju u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na

Preduzeće u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje mišljenja.

Značajna neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem

Kao što je objelodanjeno u napomeni 2.3. uz priložene finansijske izvještaje, kratkoročne obaveze Preduzeća sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine, prevazilaze tekuću imovinu za iznos od 142.402.455 KM. Ovaj indikator ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza Preduzeća u toku redovnih operativnih aktivnosti kroz naplatu potraživanja u dogovorenim rokovima i iznosima. Uprava Preduzeća smatra da preuzima sve neophodne mjere vezane za normalno i kontinuirano obavljanje operativnih aktivnosti i da stoga primjena načela stalnosti poslovanja je validno primijenjeno u pripremi ovih finansijskih izvještaja u datim okolnostima.

Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa navedenim pitanjima

Isticanje pitanja

Kao što je objelodanjeno u napomeni broj 42. na dan 31. decembra 2024. godine, Društvo je tužena strana u sudskim sporovima koji sa stanjem na dan 31. decembra iznose 9.350.445 KM, bez efekata potencijalnih zateznih kamata. Iznos priznatih rezervacija od potencijalnih gubitaka od ovih sudskih sporova je 2.058.859 KM. Rukovodstvo Društva redovno analizira moguće potencijalne rizike od daljih gubitaka po ovom osnovu i smatra da je priznati iznos rezervacija zadovoljavajući u datim okolnostima.

Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa navedenim pitanjima.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

Ključno pitanje revizije	Primijenjene procedure revizije
Priznavanje prihoda (vidjeti napomenu 5)	Naše procedure su uključivale sljedeće postupke:



Prihodi od prodaje električne energije i usluga u iznosu od 144.822.440 KM odnose se najvećim dijelom na prihode od prodaje usluga - mrežarine povezanom pravnom licu. Preduzeće priznaje prihode od mrežarine na mjesečnom nivou nakon obračuna mrežarine. Cijena električne energije je definisana Ugovorom. Prihodi od prodaje usluga su odabrani kao ključno pitanje zato što postoji rizik neadekvatnog priznavanja prihoda od mrežarine i nestandardnih usluga, kao i ostalih prihoda od strane Preduzeća kao i rizik iskazivanja prihoda u periodu u kome nisu nastali. MRS pretpostavlja da postoji rizik prevare u pogledu priznavanje prihoda u okviru svakog revizorskog angažmana, kao i evidentiranje prihoda na pravilan način. Povezane računovodstvene politike, mišljenja i procjene su prikazane u napomeni 3 priloženih finansijskih izvještaja. <i>Na osnovu sprovedenih procedura, nismo utvrdili značajne nalaze u vezi sa adekvatnošću prihoda evidentiranih u godini koja se završila 31. decembra 2024.godine.</i>	U okviru revizorskih procedura izvršili smo testiranje internih kontrola ustanovljenih od strane Preduzeća, u vezi priznavanja i evidentiranja prihoda, kako bi se odredio obim potrebnih testiranja. Sproveli smo analitičke procedure i analizirali značajna povećanja/smanjenja u odnosu na prethodni period. Na bazi uzorka sproveli smo test kontrola na prihodima od mrežarine. Na bazi uzorka izvršili smo usaglašavanje potraživanja od kupaca. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje priznavanja prihoda u periodu u kome su stvarno i nastali. Ocjenjivali smo dosljednost primjene politike za priznavanje prihoda tako što smo preispitali računovodstvenu politiku za priznavanje prihoda Preduzeća
--	--

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljam revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Preduzeća;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnostračunovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava;
- zaključujemo o primjerenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene navremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskimdokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima iliolokolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Preduzeća da nastavi spsolovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajnaneizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem



revizorskom izvještaju napovezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, damodifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazimapribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji iliuslovi mogu uzrokovati da Preduzeće prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenskineograničenom poslovanju;

- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući iobjave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje nanačin kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe, dostavljamo rukovodstvu Preduzeća izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje se može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena rukovodstvu Preduzeća, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja.

Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve obavijesti.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Miloš Grujić.

Grant Thornton д.о.о. Бања Лука
Бања Лука, 30. јун 2025. године

Isidora Đombić

Исидора Џомбић
Managing Partner - Директор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука



Miloš Grujić

Милош Грујић
Овлашћени ревизор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука

III.18.3.2 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emitenta za 2023. godinu

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisnog preduzeća „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu "Preduzeće"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2023. godine, i bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum i napomene uz finansijske izvještaje, koje uključuju i pregled metrijalno značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivni prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Preduzeća na dan 31. decembra 2023. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja prevedenim i objavljenim u Republici Srpskoj.



Osnova za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izvještaju u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na

Preduzeće u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Značajna neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem

Kao što je objelodanjeno u napomeni 2.3. uz priložene finansijske izvještaje, kratkoročne obaveze Preduzeća sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine, prevazilaze tekuću imovinu za iznos od 144,292,692 KM. Ovaj indikator ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza Preduzeća u toku redovnih operativnih aktivnosti kroz naplatu potraživanja u dogovorenim rokovima i iznosima. Uprava Preduzeća smatra da preuzima sve neophodne mjere vezane za normalno i kontinuirano obavljanje operativnih aktivnosti i da stoga primjena načela stalnosti poslovanja je validno primjenjeno u pripremi ovih finansijskih izvještaja u datim okolnostima.

Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa navedenim pitanjima.

Isticanje pitanja

Kao što je to objelodanjeno u napomeni 43 uz priložene finansijske izvještaje, Preduzeće je tužena strana u sudskim sporovima koji sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine iznose 3,565,501 KM. Iznos priznatih rezervacija od potencijalnih gubitaka od ovih sudskih sporova je 1,515,703 KM. Rukovodstvo Preduzeća redovno analizira moguće potencijalne rizike od daljih gubitaka po ovom osnovu i smatra da je priznati iznos rezervacija zadovoljavajući u datim okolnostima.

Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa navedenim pitanjima.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

Ključno pitanje revizije	Primijenjene procedure revizije
Priznavanje prihoda (vidjeti napomenu 6) Prihodi od prodaje električne energije i usluga u iznosu od 141,983,070 KM odnose se najvećim dijelom na prihode od prodaje usluga - mrežarine povezanom pravnom licu. Preduzeće priznaje prihode od mrežarine na mjesečnom nivou nakon obračuna mrežarine. Cijena električne energije je definisana Ugovorom. Prihodi od prodaje usluga su odabrani kao ključno pitanje zato što postoji rizik priznavanja prihoda od mrežarine i nestandardnih usluga, kao i ostalih prihoda od strane Preduzeća kao i rizik iskazivanja prihoda u periodu u kome su nastali. MRS pretpostavlja da postoji rizik prevare u pogledu priznavanje prihoda u okviru svakog revizorskog angažmana, kao i evidentiranje prihoda na pravilan način. Povezane računovodstvene politike, mišljenja i procjene su prikazane u napomeni 3 priloženih finansijskih izvještaja	Naše procedure su uključivale sljedeće postupke: U okviru revizorskih procedura izvršili smo testiranje internih kontrola ustanovljenih od strane Preduzeća, u vezi priznavanja i evidentiranja prihoda, kako bi se odredio obim potrebnih testiranja. Sproveli smo analitičke procedure i analizirali značajna povećanja/smanjenja u odnosu na prethodni period. Na bazi uzorka sproveli smo test kontrola na prihodima od mrežarine. Na bazi uzorka izvršili smo usaglašavanje potraživanja od kupaca. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje priznavanja prihoda u periodu u kome su stvarno i nastali. Ocjenjivali smo dosljednost primjene politike za priznavanje prihoda tako što smo preispitali računovodstvenu politiku za priznavanje prihoda Preduzeća.



Odgovornosti rukovodstva i lica ovlaštenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i fer prikazivanje pojedinačnih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za takve interne kontrole za koje Rukovodstvo Društva utvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje pojedinačnih finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

U sastavljanju pojedinačnih finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju i objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlaštena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li pojedinačni finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza pojedinačnih finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava;
- zaključujemo o primjerenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u pojedinačnim finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;
- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj pojedinačnih finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li pojedinačni finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.



Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe, dostavljamo rukovodstvu Društva izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje se može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena rukovodstvu Društva, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve obavijesti.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Nevena Milinković, Ovlašćeni revizor.

Grant Thornton д.о.о. Бања Лука
Бања Лука, 22. мај 2024. године.


Исидора Џомбић
Директор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука


Невена Милинковић
Овлашћени ревизор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука

III.18.3.2 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emitenta za 2022. godinu

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisnog preduzeća „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2022. godine, i bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum i napomene uz finansijske izvještaje, koje uključuju i pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivni prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2022. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

Značajna neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem

Kao što je objelodanjeno u napomeni 2.3. uz priložene finansijske izvještaje, sa stanjem na dan 31. decembra 2022. godine, kratkoročne obaveze prevazilaze tekuću imovinu Društva za iznos od 129,778,585 KM. Ovaj indikator ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza Društva u toku redovnih operativnih aktivnosti kroz naplatu potraživanja u dogovorenim rokovima i iznosima. Rukovodstvo Društva smatra da preuzima sve neophodne mjere vezane za normalno i kontinuirano obavljanje operativnih aktivnosti i da stoga primjena načela stalnosti poslovanja je validno primijenjeno u pripremi ovih finansijskih izvještaja u datim okolnostima.

Naše mišljenje nije modifikovano u vezi sa navedenim pitanjima



Osim za pitanje opisano u Odjeljku osnova za negativno mišljenje, odredili smo da nema drugih ključnih revizorskih pitanja za saopštiti u našem izvještaju.

Isticanje pitanja

Kao što je to objelodanjeno u napomeni 39 uz priložene finansijske izvještaje, Društvo je tužena strana u sudskim sporovima koji sa stanjem na dan 31. decembra 2022. godine iznose 4,404,763 KM. Iznos priznatih rezervacija od potencijalnih gubitaka od ovih sudskih sporova je 994,525 KM. Rukovodstvo Društva redovno analizira moguće potencijalne rizike od daljih gubitaka po ovom osnovu i smatra da je priznati iznos rezervacija zadovoljavajući u datim okolnostima.

Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa navedenim pitanjima.

Ključna pitanja revizije

Ključno pitanje revizije	Primijenjene procedure revizije
Priznavanje prihoda (vidjeti napomenu 6) Prihodi od prodaje električne energije i usluga u iznosu od 117,337,221 KM odnose se najvećim dijelom na prihode od prodaje usluga - mrežarine povezanom pravnom licu. Društvo priznaje prihode od mrežarine na mjesečnom nivou nakon obračuna mrežarine. Cijena električne energije je definisana odlukama Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Prihodi od prodaje usluga su odabrani kao ključno pitanje zato što postoji rizik priznavanja prihoda od mrežarine i nestandardnih usluga, kao i ostalih prihoda od strane Društva kao i rizik iskazivanja prihoda u periodu u kome su nastali. MRS pretpostavlja da postoji rizik prevare u pogledu priznavanje prihoda u okviru svakog revizorskog angažmana, kao i evidentiranje prihoda na pravilan način. Povezane računovodstvene politike, mišljenja i procjene su prikazane u napomeni 3 priloženih finansijskih izvještaja.	Naše procedure su uključivale sljedeće postupke: U okviru revizorskih procedura izvršili smo testiranje internih kontrola ustanovljenih od strane Društva, u vezi priznavanja i evidentiranja prihoda, kako bi se odredio obim potrebnih testiranja. Sproveli smo analitičke procedure i analizirali značajna povećanja/smanjenja u odnosu na prethodni period. Na bazi uzorka sproveli smo test kontrole. Na bazi uzorka izvršili smo usaglašavanje potraživanja. Na bazi uzorka izvršili smo testiranje priznavanja prihoda u periodu u kome su stvarno i nastali. Ocjenjivali smo dosljednost primjene politike za priznavanje prihoda tako što smo preispitali računovodstvenu politiku za priznavanje prihoda Društva.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i fer prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj kao i za takve interne kontrole za koje Rukovodstvo Društva utvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju i objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.



Odgovornost revizora za reviziju pojedinačnih finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li pojedinačni finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili greške i izdati revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajan pogrešan prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza pojedinačnih finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja usljed prevare je viši nego od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključivati tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno izbjegavanje, pogrešno prikazivanje ili zaoblazanje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava;
- zaključujemo o primjerenosti korištenih računovodstvenih osnova temeljenih na vremenski neograničenosti poslovanja i, temeljem na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u pojedinačnim finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljenim poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju;
- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj pojedinačnih finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i ostvaruju li pojedinačni finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.


Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući ili sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe, dostavljamo rukovodstvu Društva izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje se može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Nevena Milinković, Ovlašćeni revizor.



Grant Thornton д.о.о. Бања Лука
Бања Лука, 03. октобар 2023. године


Исидора Џомбић
Managing Partner - Директор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука


Невена Милинковић
Овлашћени ревизор
Grant Thornton д.о.о. Бања Лука

III.18.4 Konsolidovani finansijski izvještaji

Društvo nema osnov za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izvještaja.

III.18.5 Pro forma finansijske informacije

Jedinstveni prospekt ne sadrži pro forma finansijske informacije.

III.18.6 Politika dividendi

Emitent nema politiku dividendi.

III.18.6.1 Iznos isplaćene dividende za prethodne godine

Za period koji obuhvata finansijske podatke uključene u Jedinstveni prospekt, Emitent nije isplaćivao dividendu.

III.18.7 Sudski i arbitražni postupci

PREGLED AKTIVNIH SPOROVA U KOJIMA JE ODS „ELEKTROKRAJINA“ AD BANJA LUKA - TUŽENA STRANA
(zaključno sa 31.12.2025. godine)

R. br.	Stranke u sporu (TUŽILAC)	Predmet spora	Vrijednost spora	Status spora	PROCJENA ISHODA SPORA
1.	Hotel Bosna doo Banja Luka	Pamični postupak - privredni spor	4,814,826.66	Prvostepeni postupak-Okružni privredni sud u Banjaluci	Neizvjesno
2.	FAGUS DOO Kotor Varoš	Pamični postupak	608,000.00	Prvostepeni postupak-Okružni privredni sud u Banjaluci	Mala vjerovatnoća
3.	STUDENCAC D.O.O. GORNJI PODGRADCI	Pamični postupak	600,000.00	Prvostepeni postupak-Okružni privredni sud u Banjaluci	Mala vjerovatnoća
4.	NOVKOVIĆ S RADE	Pamični postupak	580000.00	Prvostepeni postupak-Osnovni sud u Gradišci	Mala vjerovatnoća
5.	NOMAR D.O.O.	Pamični postupak	312,500.00	Prvostepeni postupak-Okružni privredni sud u Banjaluci	Mala vjerovatnoća
UKUPNO:			6,915,326.66 KM		

PREGLED AKTIVNIH SPOROVA U KOJIMA JE ODS „ELEKTROKRAJINA“ AD BANJA LUKA - TUŽILAC
(zaključno sa 31.12.2025. god.)



R. Br	STRANKE U SPORU (TUŽENI)	PREDMET SPORA	VRIJEDNOST SPORA	STATUS SPORA	PROCJENA ISHODA SPORA
1.	ALEKSIĆ NADA	Parnični postupak	163,093.84	Prvostepeni postupak-Osnovni sud u Prijedoru	Velika vjerovatnoća
2.	"DRVO EKSPORT-IMPORT" D.O.O.	Parnični postupak	80,111.46	Prvostepeni postupak-Okružni privredni sud u Prijedoru	Velika vjerovatnoća
3.	KATIĆ JOVICA	Parnični postupak	66,207.47	Prvostepeni postupak-Osnovni sud u Banjoj Luci	Velika vjerovatnoća
4.	CRNOGORAC RADE I RENDIĆ SRETKO	Parnični postupak	52,981.48	Prvostepeni postupak-Osnovni sud u Prijedoru	Velika vjerovatnoća
5.	VUKMIR BRANKO vl. lina park "BIG" Banja Luka;	Parnični postupak	39,994.93	Prvostepeni postupak-Okružni privredni sud u Banjoj Luci	Velika vjerovatnoća
UKUPNO:			402,389.18 KM		

III.18.8 Značajne promjene finansijskog položaja Emitenta

Od datuma izrade posljednjih objavljenih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Emitenta.

III.19 DODATNE INFORMACIJE

III.19.1 Osnovni kapital

Osnovni kapital Emitenta iznosi 92.276.622,00 KM, koji je podijeljen na 92.276.622 redovnih (običnih) akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

Ne postoje akcije koje ne predstavljaju kapital.

III.19.2 Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost akcija Emitenta koje drži sam Emitent

Ne postoje akcije u vlasništvu Emitenta.

III.19.3 Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti i varanta

Emitent nije emitovao konvertibilne ili zamjenjive hartije od vrijednosti, kao ni varante. Ne postoje opcije vezane za akcije emitenta.



III.19.4 Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala

Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva povećava se odlukom skupštine akcionara, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može donijeti i upravni odbor, u skladu sa članom 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25)

Član 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) glasi:

„(4) Odluka o broju, vremenu i drugim uslovima bilo kog izdavanja akcija donosi se na skupštini akcionara, osim ako u osnivačkom aktu akcionarskog društva ovo ovlašćenje nije preneseno na upravni odbor društva koji može donijeti odluku u skladu sa osnivačkim aktom.

(5) Ovlašćenje iz stava 4. obuhvata izdavanje odobrenih akcija radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima, isključivo novčanim, u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se uređuje povećanje osnovnog kapitala novim ulozima, ali ni u kom slučaju ne uključuje izdavanje odobrenih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva u skladu sa ovim zakonom.

(6) Ovlašćenje upravnom odboru za izdavanje bilo koje vrste odobrenih akcija ne može se dati za period duži od pet godina od utvrđivanja broja odobrenih akcija u osnivačkom aktu, s tim što skupština akcionara može taj petogodišnji period obnoviti jednom ili više puta.“

III.19.5 Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno, uslovno ili bezuslovno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose.

Ne postoje opcije, odnosno informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno uslovno ili bezuslovno da će biti predmet opcije.

III.19.6 Istorijski pregled osnovnog kapitala

Emitent je do sada emitovao jednu emisije redovnih (običnih) akcija:

- 92.276.622 redovnih (običnih) akcija iz prve emisije akcija javnom ponudom, klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 92.276.622,00 KM;

Osnovni kapital Emitenta upisan u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci iznosi 92.276.622,00 KM i sastoji se od 92.276.622 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

III.19.7 Ugovor o osnivanju i statut Emitenta

Skupština akcionara Emitenta na sjednici održanoj dana 16.12.2020. godine usvojila je Statut gdje je članom 6 definisano da je emitent pravno lice koje obavlja djelatnosti od opšteg interesa i djelatnosti upisane u sudski registar radi sticanja dobiti, a u skladu sa Zakonom. Preduzeće je osnovano na neodređeno vrijeme.



III.19.7.1 Klase akcija

Sve akcije Emitenta su iste klase i nose ista prava.

III.19.7.2 Odredbe statuta koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom

Ne postoje odredbe u Osnivačkom aktu/statutu koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom.

III.20 ZNAČAJNI UGOVORI

Emitent ima zaključene ugovore sa Mješovitim holdingom „Elektroprivreda Republike Srpske“ a.d. Trebinje o pristupu distributivnoj mreži u kojima su regulisani uslovi korištenja distributivne mreže između Emitenta kao Distributera i MHE ERS kao Snabdjevača za potrebe snabdijevanja krajnjih korisnika električnom energijom, te iznos mrežarine, koja predstavlja najveći prihod Emitenta. S obzirom na prirodu posla kojom se bavi Emitent navedeni Ugovor je od ključne važnosti za poslovanje Emitenta u obavljanju njegove primarne djelatnosti.

III.21 DOSTUPNI DOKUMENTI

U periodu važenja ovog dokumenta u prostorijama Emitenta biće dostupni sljedeći dokumenti:

- Statut/osnivački akt Emitenta (najnovija, prečišćena verzija)
- Svi izvještaji, dopisi i drugi dokumenti, procjene i mišljenja stručnjaka sastavljeni na zahtjev Emitenta čiji je bilo koji dio uključen u Jedinstveni prospekt ili na koji se Jedinstveni prospekt poziva.

Dokumenti će biti dostupni na sajtu Emitenta www.elektrokrajina.com a Jedinstveni prospekt nakon odobrenja Komisije za hartije od vrijednosti, sa svim prilogima i sastavnim dijelovima biće objavljen i na sajtu Emitenta, Agenta emisije: www.monetbroker.com i sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.



IV. OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

IV.1 KLJUČNE INFORMACIJE

IV.1.1 Izjava o obrtnom kapitalu

Emitent planira nabaviti obrtni kapital putem sredstava prikupljenih drugom emisijom akcija. Ova emisija će omogućiti povećanje kapitala, što će, uz dalju optimizaciju poslovanja, pomoći u pokriću postojećeg manjka obrtnog kapitala i zadovoljenju finansijskih potreba preduzeća.

Osim interesa Emieta za prikupljanjem sredstava javnom ponudom akcija za namjenu opisanu u narednoj tački Jedinstvenog prospekta, nema interesa drugih pravnih ili fizičkih lica u vezi sa ovom ponudom.

Ne postoji sukob interesa značajan za ovu emisiju/ponudu akcija

IV.1.2 Kapitalizacija i zaduženost

Pokazatelji zaduženosti Emitenta dati su u sledećoj tabeli:

	30.06.2025.	31.12.2024.	31.12.2023.	31.12.2022.
<i>Zaduženost *</i>	72.585.455	77.326.730	76.019.610	87.668.146
<i>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</i>	507.377	207.656	78.156	133.808
<i>Neto zaduženost</i>	72.078.078	77.119.074	75.941.454	87.534.338
<i>Kapital *</i>	237.955.199	234.205.501	233.563.356	231.228.189
<i>Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu</i>	0,31	0,3293	0,3251	0,38

* *Zaduženost se odnosi na dugoročne i kratkoročne obaveze Emitenta*

* *Kapital uključuje akcijski kapital, rezerve, revalorizacije rezerve, neraspoređenu dobit i gubitak.*

Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu pokazuje značajan pad kroz posmatrani period, sa 38 krajem 2022. na 31 sredinom 2025. godine, što ukazuje na smanjenu zavisnost od duga u odnosu na sopstveni kapital. Ovakav trend može predstavljati finansijsku stabilnost i signalizirati potrebu za pažljivijim upravljanjem kapitalnom strukturom.

IV.1.3 Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu

Osim interesa Emitenta za prikupljanjem sredstava putem emisije redovnih (običnih) akcija za namjenu opisanu u narednoj tački Jedinstvenog prospekta, nema interesa drugih pravnih ili fizičkih lica u vezi sa ovom ponudom.

IV.1.4 Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava

Cjelokupi iznos sredstava ostvaren II (drugom) emisijom redovnih (običnih) akcija iskoristiće se za isplatu obaveza prema Mješoviti Holding „Elektorprivrede Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje.

Očekivani efekti investiranja ogledaće se u smanjenju ukupnih obaveza Emitenta što će pozitivno uticati na finansijsku stabilnost Emitenta i njegovu kreditnu sposobnost.



IV.2 INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET JAVNE PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

IV.2.1 Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude

Emitent emituje 33.000.000 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji, ukupne nominalne vrijednosti 33.000.000,00 KM.

ISIN kod: **BA100EKBLRA7**

CFI kod: **ESVUFR**

Predmet ponude je obična (redovna) akcija, klase „A“, sa pravom glasa (jedna akcija se odnosi na jedan glas) i glasi na ime, CFI kod (Classification of Financial Instruments code) je ESVUFR, koji znači:

- a. vlasničke hartije od vrijednosti (E – Equities),
- b. akcije (S – Shares),
- c. akcije sa pravom glasa (V – Voting),
- d. akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free),
- e. akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Fully paid) i
- f. akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka („Centralni registar“) (R – Registered).

Evidenciju o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti vodi Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje br. 1, 78 000 Banja Luka.

IV.2.2 Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju

Emitent emituje akcije na domaćem finansijskom tržištu, u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025),
- Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022),
- Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 99/21, 14/22, 81/22, 29/23 i 69/23).

IV.2.3 Valuta emisije hartija od vrijednosti

Upis i uplata akcija iz druge emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta vrši se u domaćoj valuti, odnosno u konvertibilnim markama (KM/BAM).

IV.2.4 Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Emitenta, sve redovne (obične) akcije Emitenta, klase „A“, daju ista prava.



Pravo na dividendu

U svakoj finansijskoj godini Emitent na bazi ostvarenog finansijskog rezultata izraženog u revidiranom finansijskom izvještaju, utvrđenom u skladu sa važećim propisima, odlučuje da li će se i koji iznos dobiti rasporediti kao dividenda.

Odluku o odobrenju plaćanja dividendi donosi Skupština akcionara Emitenta. Emitent u periodu obuhvaćenom finansijskim informacijama nije isplaćivao dividendu akcionarima.

Glasačka prava

Članom 20. Statuta Emitenta definisana su prava glasa na Skupštini akcionara Emitenta. Pravo da učestvuju u radu Skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini imaju svi akcionari ili punomoćnik akcionara, srazmjerno svome broju akcija.

Akcije iz druge emisije su redovne (obične) akcije i svaka od njih daje pravo na jedan glas na Skupštini akcionara Emitenta.

Pravo preče kupovine u ponudama za upis hartija od vrijednosti iste klase

Zakonom o privrednim društvima, članom 208 propisano je da akcionar ima pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija akcija akcionarskog društva srazmjerno nominalnoj vrijednosti posjedovanih akcija na dan presjeka utvrđenog odlukom o novoj emisiji akcija, a koji ne može biti raniji od 20. (dvadestog) dana od dana donošenja odluke o novoj emisiji akcija.

Rok za korišćenje prava preče kupovine ne može biti kraći od 15 dana od dana početka upisa i uplate hartija od vrijednosti.

Pravo na udio u dobiti Emitenta

Odluku o raspodjeli dobiti (dividende) donosi Skupština akcionara. Svaki vlasnik redovnih (običnih) akcija ima pravo na dividendu srazmjerno broju akcija koje posjeduje.

Pravo na udio u viškovima u slučaju likvidacije

Članom 20. Statuta definisano je, između ostalih, pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška u slučaju likvidacije Emitenta.

Odredbe o otkupu u konverziji

Statutom Emitenta nije definisano pravo otkupa, niti pravo konverzije, te se na iste primjenjuju odredbe zakona kojima su uređena navedena prava.

IV.2.5 U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlašćenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane

Na datum izrade ovog dokumenta ne postoje odluke na osnovu kojih bi se moglo očekivati novo izdanje hartija od vrijednosti Emitenta.

IV.2.6 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti

Ne postoje nikakva ograničenja prenosivosti redovnih (običnih) akcija iz ove emisije.



IV.2.7 Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanju

U skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 65/2008, 92/2009, 59/2013 i 19/2019 - odluka US), Lice koje neposredno ili posredno putem zajedničkog djelovanja stekne akcije emitenta kojima, zajedno s akcijama koje već ima, prelazi procenat od 30% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, izuzimajući akcije emitovane s pravom glasa koje su u posjedu emitenta (sopstvene akcije), obavezno je da o sticanju odmah obavijesti emitenta, Komisiju za hartije od vrijednosti Republike Srpske, berzu i javnost, te objavi ponudu za preuzimanje, pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

Članom 8. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava propisani su uslovi kada sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje, između ostalih i kada sticalac stekne akcije emitenta prilikom povećanja osnovnog kapitala u postupku emisije novih akcija, a skupština emitenta na kojoj se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala odobri da sticalac može steći akcije s pravom glasa bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi tim sticanjem za sticaoca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Navedeno odobrenje skupština emitenta daje tročetrtninskom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem na skupštini, ne računajući glasove sticalaca i lica koja s njima zajednički djeluju. Takođe, sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje u slučaju sticanja akcija Emitenta, u postupku nove emisije, na osnovu korišćenja prava preče kupovine.

IV.2.8 Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveza za preuzimanja

U slučaju obaveze za preuzimanje, lica koja steknu (samostalno ili zajednički) preko 30% akcija sa pravom glasa, obavezna su da objave ponudu svim ostalim vlasnicima akcija da otkupe njihove akcije. Cijena po kojoj se provodi postupak preuzimanja, odnosno koja se nudi za otkup akcija u vlasništvu ostalih akcionara definisana je članom 15. Zakona o preuzimanju akcionarskih društva.

Član 15.

(1) Ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje steklo akcije s pravom glasa u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(2) Ako je ponuđena cijena iz stava 1. ovog člana niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, ponudilac mora ponuditi najmanje prosječnu cijenu ostvarenu na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(3) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje nije u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze steklo akcije emitenta koje su predmet ponude, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(4) Prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(4a) Kriterijum likvidnosti iz stava 4. ovog člana ispunjen je u slučaju da je u tom periodu obim prometa akcijama te klase na tržištu hartija od vrijednosti predstavljao najmanje 3% ukupnog broja emitovanih akcija te klase i da je najmanje u tri mjeseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 1% ukupnog broja emitovanih akcija te klase na mjesečnom nivou, izuzimajući ponude za preuzimanje i blok poslove.

(4b) U slučaju da akcije emitenta nisu likvidne u skladu sa stavom 4a. ovog člana, ponudilac je obavezan da u ponudi za preuzimanje akcionarima kao najmanju ponudi najvišu od sljedećih vrijednosti:



a) cijenu iz stava 1. ovog člana ili

b) knjigovodstvenu vrijednost akcija s pravom glasa, utvrđenu na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju da je ponudilac stekao akcije u postupku emisije, prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije dana donošenja odluke o emisiji.

(6) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje, suprotno odredbama člana 25. ovog zakona, stekne akcije s pravom glasa, po cijeni višoj od cijene utvrđene na način iz st. 1. do 4. i 4b ovog člana, obavezan je da u ponudi za preuzimanje ponudi veću cijenu.

(7) U slučajevima u kojima su ostvareni elementi manipulacije na tržištu hartija od vrijednosti, zaključne cijene ostvarene manipulativnim transakcijama ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom tržištu u smislu stava 4. ovog člana.

(8) Ako ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje u roku od godinu dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje stekne akcije emitenta koje su bile predmet ponude po cijeni koja je veća od cijene iz ponude, obavezan je da akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u cijeni u roku od 30 dana od dana sticanja.

(9) Ukoliko ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje ne postupi u skladu sa stavom 8. ovog člana, svaki akcionar emitenta koji je prihvatio ponudu za preuzimanje ima pravo da putem suda zahtijeva naplatu utvrđene razlike.

IV.2.9 Podaci o ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta

Nije bilo ponuda za preuzimanje redovnih (običnih) akcija Emitena.

IV.2.10 Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti

Poreski propisi države investitora i države u kojoj je Emitent osnovan mogli bi uticati na ostvarenu dobit od hartija od vrijednosti.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13. Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske br. 60/15, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021, 56/2022, 112/2023, 110/2024 i 114/25), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva.

Kapitalni dobici/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnovice u poreskom bilansu.

Prema članu 3, stav 1, tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 60/15, 5/16-ispr, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/2022, 112/23, 110/24 i 114/25), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju, u Republici Srpskoj, iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 94/15, 1/17, 58/19, 48/24 i 114/25), pravna lica koja posjeduju akcije, u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne, ostvarena razlika, odnosno kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.



IV.2.11 Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja emitenta.

Emitent nema informacije koje se odnose na potencijalne učinke na ulaganje u slučaju restrukturiranja.

IV.2.12 Podaci za kontakt Emitenta

Kontakt osoba: Saša Popović,

E-mail: callcentar@elektrokrajina.com, direkcija@elektrokrajina.com

IV.3 USLOVI JAVNE PONUDE

IV.3.1 Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude

Redovne (obične) akcije iz II (druge) emisije akcija Emitenta nude se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti. Ponuda redovnih (običnih) akcija trajaće 30 dana, od dana početka upisa i uplate, a koji je definisan javnim pozivom objavljenim na sajtu Banjalučke berze i dnevnim novinama koje se distribuišu na teritoriji Republike Srpske.

Prvih 15 dana pravo upisa i uplate (putem upisnica) vršiće akcionari koji posjeduju akcije Emitenta na 20. dan od dana donošenja Odluke o II (druvoj) emisiji redovnih (običnih) akcija (pravo preče kupovine), te će se preostali dio akcija iz javne ponude, nakon proteka roka za korišćenje prava preče kupovine, ponuditi svim investitorima putem Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

IV.3.2 Ukupna količina emisije

Drugom emisijom redovnih (običnih) akcija emituje se 33.000.000 redovnih (običnih) akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 33.000.000,00 KM.

IV.3.3 Period trajanja ponude, uključujući sve moguće izmjene i opis postupka podnošenja zahtjeva za ponudu

Ponuda redovnih (običnih) akcija Emitenta trajaće 30 dana, od čega se u prvih 15 dana koristi pravo preče kupovine, a nakon toga ostatak akcije ponudiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi. Pravo preče kupovine mogu koristiti vlasnici akcija upisani u knjigu akcionara na dan presjeka, a koji je određen Odlukom o II (druvoj) emisiji kao 20. dan od dana donošenja Odluke o II (druvoj) emisiji redovnih (običnih) akcija, odnosno na dan 23.02.2026. godine.

Pravo preče kupovine vrši se potpisivanjem upisnica u 5 primjeraka u prostorijama Agenta emisije. Agent emisije je BDD „Monet broker“ AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Jovana Dučića broj 25, 78 000 Banja Luka, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00h.

Nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine preostali dio akcija će biti ponuđene putem Banjalučke berze, te se kupovni nalozi mogu izdati putem ovlašćenih berzanskih posrednika.



U skladu sa članom 39. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022), Emitent zadržava pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu u slučaju da se, prilikom korišćenja prava preče kupovine, realizuje minimalni prag uspjehnosti emisije, odnosno 60% ponuđenih akcija.

Takođe, Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude prije isteka roka za upis i uplatu akcija iz predmetne emisije.

IV.3.4 Podaci o roku i okolnostima mogućeg opoziva ili obustave ponude, te o tome da li je opoziv moguć nakon što trgovanje započne

Emitent zadržava pravo na odustajanje od ponude akcija prije isteka utvrđenog roka za upis i uplatu.

Svako lice koje je upisalo ili uplatilo akcije na osnovu podataka iz Jedinstvenog prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od 2 radna dana od dana prijema izmjena prospekta otkáže upis akcija i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit koju je Emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru. Uplaćeni iznos zajedno sa kamatom biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

U slučaju neuspjele emisije ili odustajanja od iste, upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate biće vraćene kupcima uplaćena u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o poništenju emisije.

IV.3.5 Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu

Ne postoji mogućnost smanjenja upisanog broja akcija, kao ni povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu.

IV.3.6 Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu

Prilikom korišćenja prava preče kupovine, vlasnici akcija na dan presjeka mogu kupiti procentualan iznos akcija iz II (druge) emisije koji odgovara procentu vlasništva na dan presjeka. Odnosno, vlasnik akcija na dan presjeka ukoliko posjeduje 10% vlasništva društva, može maksimalno da, prilikom korišćenja prava preče kupovine, upiše i uplati 10% akcija iz II (druge) (u ovom slučaju: $33.000.000 \cdot 10\% = 3.300.000$ akcija).

Nakon isteka roka predviđenog za korištenje prava preče kupovine, preostale akcije će biti predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i tom prilikom, u zavisnosti od preostale količine akcija, investitori će moći kupiti minimalno 1 akciju, a maksimalno preostalu ponuđenu količinu.

IV.3.7 Rokovi za povlačenje zahtjeva

U slučaju izmjena i dopuna Jedinstvenog prospekta, svako lice koje je upisalo ili uplatilo hartije od vrijednosti na osnovu podataka iz Prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od 2 radna dana od dana prijema izmjena Jedinstvenog prospekta otkáže upis hartija od vrijednosti i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit. Uplaćeni iznos zajedno sa kamatom biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.



Ako upis i uplata II (druge) emisije akcija ne budu izvršeni u skladu sa članom 11. Odluke o II (druvoj) emisiji redovnih (običnih) akcija (minimalni prag uspješnosti emisije: 60%), upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate zajedno sa pripadajućom kamatom koju je Emitent na ta sredstva ostvario, biće vraćene kupcima u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

IV.3.8 Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti

Period za upis i uplatu akcija iz II (druge) emisije Emitenta trajaće 30 dana. Početak upisa i uplate utvrđen je u javnom pozivu koji je objavljen u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

Prvih 15 dana upisa i uplate koristiće se pravo preče kupovine, koje mogu koristiti postojeći akcionari upisani u knjigu akcionara na dan presjeka 23.02.2026. godine, a nakon toga će preostali dio akcija biti predmet javne ponude na berzi.

Po završetku javne ponude akcija iz II (druge) emisije akcija Emitenta, ukoliko ista bude proglašena uspješnom od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Emitent će podnijeti zahtjev za registraciju akcija u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, nakon čega će se akcije prenijeti na vlasničke račune kupaca akcija.

Zahtjev za registraciju akcija iz II (druge) emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka biće podnesen u roku od 15 dana od dana proglašenja uspješnosti predmetne emisije.

IV.3.9 Način i datum javne objave rezultata ponude

Emitent će u roku od sedam dana, od dana upisa predmetne emisije u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, objaviti rezultate emisije na sajtu Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

IV.3.10 Postupak za ostvarivanje prava preče kupovine, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarivanja prava upisa

Postojeći akcionari - vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka 23.02.2026. godine, imaju pravo preče kupovine akcija II (druge) emisije srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Emitenta.

Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate.

Pravo preče kupovine ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu akcija II (druge) emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu.

Upis se može vršiti lično ili preko opunomoćenika za fizičko, odnosno zakonskog zastupnika ili opunomoćenika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlaštenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta.

Upis akcija po osnovu korištenja prava preče kupovine vršiće se kod ovlaštenog berzanskog posrednika „Monet broker“ a.d. Banja Luka, u ulici Jovana Dučića 25, Banja Luka, svakim radnim danom u periodu od 8 do 16 časova.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu koje kod Emitenta akcionari imaju na dan presjeka iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.



Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja redovnih akcija po akcionaru prilikom konverzije pojavi obračunski „manjak” akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski „višak” akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Druga emisija akcija se vrši bez emisije varanata tako da prava prava prečeg upisa nisu prenosiva. Akcije koje nisu upisane i uplaćene po osnovu prava preče kupovine će biti uvrštene u prodajni nalog u sistemu trgovanja Banjalučke berze.

IV.3.11 Plan distribucije i dodjele

Akcije iz II (druge) emisije Emitenta biće ponuđene svim pravnim i fizičkim, stranim i domaćim licima putem javne ponude na Banjalučkoj berzi.

Dan početka upisa i uplate utvrđen je javnim pozivom objavljenim u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze, te će se prvih 15 dana upisa i uplate koristiti pravo preče kupovine, a nakon toga preostali dio akcija biće ponuđen javnom ponudom na berzi.

IV.3.12 Namjere postojećih akcionara, članova upravnih ili nadzornih organa za upis akcija iz emisije

Emitent ima informacije da će najveći akcionar, MH “Elektroprivreda Republike Srpske” - Matično preduzeće a.d. Trebinje, vršiti upis i uplatu akcija iz predmetne emisije.

Emitent nema saznanja o namjeri članova rukovodećih i nadzornih organa za upis i uplatu akcija iz ove emisije.

IV.3.13 Postupak obavješćavanja podnosioca zahtjeva za kupovinu o dodjeljenim iznosima i mogućnosti započinjanja trgovanja prije dostave tog obavješćenja

Po realizaciji upisa i uplate akcija iz ove emisije investitori će dobiti obavješćenje o broju upisanih/uplaćenih akcija od ovlaštenog berzanskog posrednika.

Nakon prenosa akcija na vlasničke račune investitora, investitori/vlasnici akcija će moći, u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, dobiti izvod o stanju akcija na svom vlasničkom računu.

Nakon registracije akcija iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev Banjalučkoj berzi za uvrštenje akcija na Službeno tržište Banjalučke berze.

Nakon podnesenog zahtjeva, uključenje hartija na Službeno berzansko tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na službeno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

IV.3.14 Određivanje cijene

Prodajna cijena akcija iz II (druge) emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.



Cijena iz emisije je objavljena u javnom pozivu za upis i uplatu akcija.

Kupovinom akcija na berzi investitori plaćaju cijenu upisanih akcija uvećanu za iznos brokerske provizije, u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina akcija, kao i trošak platnog prometa.

Tarifnici usluga berzanskih posrednika dostupni su na internet stranici Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, kao i na internet stranici svakog od berzanskih posrednika.

Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti su navedene u tački IV.2.10 Prospekta.

IV.3.15 Provođenje ponude odnosno prodaje emisije i pokroviteljstvo emisije

II (druga) emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta provodiće se na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i ne postoje koordinatori globalne prodaje. Emisija akcija se realizuje bez učešća institucije koje vrše ulogu pokroviteljstva.

IV.3.16 Ime i adresa platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi

Deponovanje uplata po osnovu kupovine akcija iz II (druge) emisije vršiće se na privremeni namjenski račun broj: 555-090-00721205-40 otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37/A, 78 000 Banja Luka. Predmetna emisija vrši se bez platnog agenta.

IV.3.17 Ime i adresa subjekta koji provodi postupak preuzimanja uz obavezu otkupa i agenta emisije koji provodi ponudu bez obaveze otkupa

Agent II (druge) emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta je BDD „Monet broker“ AD Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka. Druga emisija redovnih (običnih) akcija provodi se bez obaveze preuzimanja i otkupa.

IV.3.18 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti

Ne postoje nikakava ograničenja u vezi slobodne prenosivosti akcija iz ove emisije.

IV.4 UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM

IV.4.1 Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište

Nakon proglašenja uspješnosti II (druge) emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta i upisa promjena podataka u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te registracije akcija iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje akcija na Službeno tržište Banjalučke berze.

U skladu sa članom 10. Pravila Banjalučke berze (01-UO-756/12, 01-UO-537/14, 01-UO-176/18, 01-UO-480/18, 01-UO-395/19 i 01-UO-405/21), hartije od vrijednosti uvrštavaju se na organizovano tržište ako su ispunjeni sljedeći uslovi:



- da su u cjelini uplaćene,
- da su neograničeno prenosive,
- da su emitovane u nematerijalizovanom obliku.

Nakon podnesenog zahtjeva za uključenje hartija na Službeno tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija od vrijednosti na Službeno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

IV.4.2 Sva uređena javna tržišta na kojima će hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili već jesu uvrštene u trgovanje

Akcije Emitenta uvrštene su na Službeno tržište Banjalučke berze. Trenutni broj akcija Emitenta koje su uključene na tržište Banjalučke berze iznosi 92.276.622 redovnih (običnih) akcija. Pored navedenih akcija, Emitent je emitovao i uključivao u trgovanje dužničke hartije od vrijednosti I i II emisije obveznica i to:

- I emisija obveznica u iznosu od 27.436.000,00 KM;
- II emisija obveznica u iznosu od 10.000.000,00 KM.

IV.4.3 Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta

Osim ponude akcija iz druge emisije redovnih (običnih) akcija i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Banjalučke berze, Emitent neće, istovremeno ili gotovo istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za uvrštenje navedenih akcija, privatno ili javno nuditi, odnosno emitovati bilo kakve hartije od vrijednosti.

IV.4.4 Podaci o subjektima koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju

Ne postoje subjekti koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju.

IV.4.5 Podaci o mjerama za stabilizaciju cijena akcija

Nisu predviđene mjere stabilizacije cijena.

IV.4.6 Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe)

Mogućnost prekomjerne dodjele (eng.: "Overallotment") niti opcija povećanja količine izdanja (eng.: "Green shoe") nisu predviđeni.

IV.5 VLASNICI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJI PRISTUPAJU PRODAJI

Osim Emitenta ne postoje drugi imaoци ponuđenih akcija koji pristupaju prodaji. Ne postoje nikakvi sporazumi o zabrani raspolaganja hartijama od vrijednosti.

IV.5.1 Ukupni neto priliv od emisije i procjena ukupnih troškova emisije

Emitent emituje 33.000.000 redovnih (običnih) akcija po cijeni od 1,00 KM po akciji. Uprava Emitenta procjenjuje da će se u toku prava preče kupovine, a nakon toga u postupku javne ponude prodati minimalno 65% ponuđenih akcija.



Po osnovu navedenog predviđanja, a uzevši u obzir troškove emisije koji su prikazani u narednoj tabeli, očekuje se minimalni neto priliv, od prodaje akcija iz predmetne emisije, u iznosu 20.999.000,00 KM.

Uprava Emitenta procjenjuje da ukupni troškovi predmetne emisije neće preći iznos od 1,36 % nominalne vrijednosti emisije. Struktura troškova emisije prikazana je u narednoj tabeli:

Troškovi	Iznos u KM
Usluge agenta emisije akcija	396.000,00
Naknada Komisiji za hartije od vrijednosti RS	49.500,00
Troškovi otvaranja namjenskog računa	500,00
Troškovi registracije akcija cca	4.000,00
Troškovi uvrštenja hartija na službeno tržište BLSE	1.000,00
UKUPNO	451.000,00

IV.6 RAZRJEDIVANJE AKCIONARSKE STRUKTURE

Emitent očekuje da će postojeći akcionari iskoristiti pravo preče kupovine te da neće doći do razvodnjavanja vlasničke strukture nakon II emisije akcija. U slučaju da postojeći akcionari ne iskoriste pravo preče kupovine akcija iz II (druge) emisije, te da sve ponuđene akcije iz predmetne emisije kupe lica koja nisu u vlasničkoj strukturi Emitenta, struktura vlasništva izgledaće:

Naziv	% Vlasništva	Broj akcija
MH ERS MP AD TREBINJE	47.88	59,984,963
PREF AD BANJA LUKA	7.54	9,448,302
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	3.68	4,613,831
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND	3.17	3,975,515
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	0.90	1,121,685
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI	0.83	1,043,180
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN I.F.	0.80	1,006,068
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	0.41	518,410
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA	0.38	472,640
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND	0.36	454,135
OSTALI	7.69	9,637,893
KUPAC/KUPCI AKCIJA IZ DRUGE EMISIJE	26.34	33,000,000
UKUPNO	100	125,276,622

Vrijednost imovine po akciji na dan posljednjeg bilansa prije javne ponude (31.12.2024. godine) iznosi 519.459.614 KM (vrijednost imovine 519.459.614/92.276.622 akcija = 5,63 KM).

Cijena po akciji ponuđena u javnoj ponudi emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Ne postoji dio emisije koji je rezervisan za određene investitore.



IV.7 DODATNE INFORMACIJE

IV.7.1 Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti

Agent druge emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta je BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka.

Osim angažovanja agenta emisije, Emitent nije angažovao druge savjetnike i stručnjake koji su povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti iz ove ponude. Agent emisije je pored provođenja postupka emisije redovnih (običnih) akcija, vršio i savjetodavne usluge u pogledu izrade potrebne dokumentacije (odluke o emisiji, odluke o uvrštenju hartija na tržište i dr.), te će nakon okončanja javne ponude i proglašenja uspješnosti druge emisije redovnih (običnih) akcija od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, iste registrovati kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Okružnog privrednog suda u Banja Luci.

IV.7.2 Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj

Jedinstveni prospekt, pored mišljenja ovlaštenog revizora navednih u tački III.2, ne postoje ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj.

IV.8 Prilozi

Prilog 1. – Note uz finansijske izvještaje